تصنیف:-

رابندر ناتھ ٹیگور

ترجمہ:-

مرزا عارف

صد سالہ جشنِ ٹیگور کمیٹی۔ سرینگر

۱۹۶۲ء

کاتب :- پیر حسام الدین

گوڈنِیُک چھاپ ۱۹۶۲ء

تعداد پانژھ ہتھ

چھاپ خانہ نارمل پریس سرینگر

قیمت ڈوڈ روپے

ٹیگور

○

سونُتک

اترگتھ

○

مترجمہ

مرزا عارف

گوڈہ لٹ

پادشاہ۔ وزیر۔ سپہ سالار۔ بجوے وریا۔ چینی سفیر۔ پنڈت
(سروتی بھوشن) شاعر (کبی سکیھر) پہرہ در۔ درباری۔ نقیب۔
سٹیج چھُ دُو وَہ۔ نٔھوٚد سٹیج چھُ پتہٕ کنہِ۔ یُس گیوٚت
شروع کرنہٕ باپتھ چھُ۔ تہٕ یُس اکس ارغوانی پردس ژھایہ
چھُ۔ یُتھ سٹیج چھُ منٛزِ وِزہ نوٚن گژھان یہٕ وِزہ پردہ
نٔھوٚد ووہٕ ہتان چھُ۔ تہٕ یُتھ سٹیجہ کِس مقابلہ کِس کھورِس
اندس پیٹھ چھُ پادشاہ سُنٛد دربار سجاوِتھ۔ مختلف بڈٕ ین
دربارین ہنٛدِ باپتھ چھِ اتھ چھتردار تختس تام اکھ اکس
پیٹھ مختلف چبوترہ بناوِتھ۔ اصل سٹیج چھُ پاتھرہ خٲطرہ
موکُل آمُت تھونہٕ۔

{کینٛہہ دربٲری چھہ اژان}

(کتھہ کرن وٲلین ہنٛدی ناوچھنہ حاشیس پیٹھ دنہٕ آمتین۔
یکبارٕ تہنٛد اندازہ ہیکہ پانے سپدتھ)

ژھوپہ! ژھوپہ!

کیاہ سأرِ ہ!
پادشاہ چھُ بڈِ ہ فکرِ منز۔
ہے کیاہ گوو!
پکھ چھُ ہُتہ نش یِیۓ وایان۔
کیاہ ؟ دلیل کیاہ چھیہ؟
پادشاہ چھُ بڈِ ہ فکرِ منز۔
ہے کیاہ گوو!
ہُم وحشی شُری کیازِ ہ چھہ بوت شور کران۔
یِم چھہ منگل خاندانٕکی۔
منگل خاندانس ونیو ییتھ شُری تھوو یکدم عوبہ کر ناوتھ۔
ونیو کیت سنا آیہ گوُمت؟
پتہ یِنی ۔ کیاہ دلیل چھیہ؟
کیا ژٕ ہ بوزتھ نا خبر؟
نہ ۔ کیا؟
پادشاہ چھُ بڈِ ہ فکرن گوُمت۔
وہ آشہ ہیرہ یگس متعلق بڈِ ہ اہم خبر
آیی ژٕ او جنگ ۔ مگر جنگچ خبر نہ
ییی سفیر چھُ پادشاہس سمکھنہ باپتھ یمان۔

براران گرٛشن سُہ ہیکہِ نہٕ کُنہٕ صورتس منٛز پادشاہس سمکھِتھ
پادشاہس ہیکہٕ نہٕ سمکھِتھ؟ ہتہ ساعٕ۔ پادشاہ نہٕ ووت آخر۔
وُچھو سُہ چھُ اَتھس کیتھ آنہٕ ہیتھ اَسہ کُن یوان۔
پادشاہ سلامت زندہ باد! پادشاہ سلامت زندہ باد!
حضور دربار گرٛشنک وقت ووت۔
گرٛشنک وقت! اوہ۔ گرٛشنک وقت۔ مگر دربار گرٛشنک نہٕ!
حضوٗرن ہُند مطلب کیا چھُ؟
نہٕ گوٚے نا کُن؟ دربار برخاست کرٕنچ گرٕ آیہٕ وُنی وایہ نہٕ۔
گرٕ؟ کوسہ گرٕ؟ اَسہ بُوزنہٕ کانٛہہ گرٕ۔
تُہی کِتھہ کنٛو بُوزِو ہو؟ سہ واَیکھ میانہٕ ہی کنن منٛز۔
مگر حضور! ترٛٹھ گستاخی ہیکہِ ہیے نہٕ کانٛہہ نہٕ کرِتھ۔
وزیر۔ وُنی کنس نہٕ چھِ وایان۔
حضوٗر ماٗفی۔ اگر میہ بیقلس فکرِہ ترٛان چھُنہٕ۔
وزیر۔ رِدہ یتھ کُن نظر۔ وُچھ۔
حضورن ہُندمس۔
پھکھنا وُچھان۔ گرٕ چھیہٕ اَتی نسیٚ وزان؟
جہان پناہ۔ ہیٚ چھوا مخولہ کران۔
مخولہٕ چھُس نہٕ بہٕ کران۔ مخولہ چھُ سُہ کران ییٚمہٕ چھہٕ منٛز سورُوی دُنیا چھُ۔

یوہ کالجنس بلہ راٰئی میہ ہیہ مال ناٰلی تراوان اٰس۔ تن ژٕج گرِتھ
ہٕزرت ۔ "پادشاہ سلامت! یہ کیا دلیل چھیہ کنس پٕتہ کنہ چھوٗہ
نوٗہ وال چھٕٹے منتی"۔ حضور مہربانی کرِتھ مہ ہیوٗہ تِتھس معمولی
چیزس پیٹھ پیٹھ فکر۔ کیازہ! شاہی حکیم
وزیر۔ ساٰنہِ خاندانکس باٰزنس تہِ اوس شاہی حکیم۔ مگر سُو کیا ہیکہ ہے کرِتھ؟
اجلن چھُہ مباٰنس کنس پٕتہ کنہ موٗنگ دقعہ تھوومٕنت میانہ
لانہِ بڑھاپہ ہم دقہ نہ قدے چھٹتی وال تِمہِ مدِہ گرٕتھ زٕنتھ۔
مگر مہ وونن۔ "ملکہ۔ امہ منزہ کیا یِزہ؟ تہ ہیکہ موٗنگ
دقعہ ہٹاوِتھ۔ مگر دعوت دِنہ وول اجل ہیکہ نہٕ ہٹاوِتھ؟
پیس وُنی گنِنس۔
حضور وُنی گنِنس پِنہ اسِہ کامہ واتھ۔
کاٰم؟ وزیر! میہ چھُنہ کاٰم کرنس سونب وقت۔ پنڈتن
سوزہ ناٰ وِوناد۔ سروتی بھوشن انہ ناٰدِبوٗن۔
مگر پادشاہ سلامت۔ سپہ سالار۔
سپہ سالار؟ نہ۔ نہ سپہ سالار نہٕ۔ پنڈت بلاٰ وِیون۔
مگر حضور سرحدچ خبر۔
وزیر۔ میہ چھ تمہِ آخری سرحدہ پیٹھ مشیچھ آمژ یُس اجلک سرحد چھُیہ
پنڈتن سوزِو ناد۔

بگر حضور۔ اگر حضور اکھ برُتھر بیہ وِن ۔ چینکس بڈس شہنشاہہ

سُند سفیر۔

وزیر! میہ چھُ تمندہ نشہ بڑی شہنشہہ ہن پننی سفیر سوزمُت

سردنی بھوشن اینون بُلاوِتھ۔

بتر حضور۔ مگر تہند ہیہرہ بابہ صاحب۔

دُنی کینس چھُسن نہ یہ پنُن ہیہرہ بابہ تھانڈان۔ پنڈتس

سوزیون کانہہ۔

حضور۔ مہ اُکی سیٔ کینہہ کن تھاوہ ہن۔ کیہی شیکھر شاعر

چھُ پننی کتاب "شاعری ہند گلشن" ہیتھ پراان۔

تہند شاعرِ تن پنہ بِین شاعری ہندہ باغہ چین تھرن لیچن

پیٹھ وو ٹرنہ بڈِن۔ مگر پنڈتس سوز ناوِیون کانہہ۔

حضور۔ جان گو۔ یہ سوزہ تس وُنی ناد۔

تس گژھہ وَنُن پننی عبادژ کتاب ہیتھ "ترکِ دُنیا ہک سیٔدر"

ناوِ چھُ اتھی پانس سیتی۔

اچھا حضور۔

بگر وزیر! یم کم چھہ ہبرہ کنہ شور کران؟ یکدم یتہ یم کرہ ناوتھ

ژھوہ یہ۔ مہ گژھہ سکون آسن۔

حضور ناگا پٹس منز چھ دراگ ووتھمت۔ نہ گامہ نِتھی چھیہ

نُہند درشن پِرھان کرُن۔

وزیر! میہ چھُنہ وقت۔ مہ گژھہ کُون آسُن۔
مگر تُم چھہ عرض کران۔ تمن چھُنہ بالکل ہی کینہہ وقت۔ تم
چھہ عزرائیلس آسس منز۔ تم نہِ حضورس کُون پِرھان۔
بہ چھِہ ہندہ نارہِ نشہ سکوُن۔
وزیر! بہ چھہ ہنٛد نار چھہ ہنٛو لاکن ژ نتاہ پیٹھ پانے ژھیوان!
نبلہِ چھہ بیم بدحال لکھ۔
بدحال! ۔ بوز اکس بدحال پادشاہہ سنز نصیحت۔ یوسہ
سُہ بہنہ ینن بدحال رعیتن کران چھہ۔ بے صبر ینن چھُہ فضول۔
نہ بے عار ہانزہ سندہِ زالہ منزہ موکلنچ کوشش کرنی چھہ
بے کار۔ سُلہِ یازِیری چھُہ اجل۔ گاڈہ ہانز ینن زال وٹان۔

خیر۔ نبلہِ؟
بوچھسن پنڈت پِرھان۔ یتھِیہ تمنسنزِ کتاب "ترکِ دُنیا ہُک سودُر"
نہ یتھ دراگس منز۔
وزیر۔ اصل دراگ چھُہ وقتُک۔ خورا کُک نہ۔ آسہ سارنی
چھُہ وقتچہ بہ چھہ ہُند مُصیبت نہ کانسہ چھِنہ اپچ سیری۔
نہ پادشاہس نہ تُمی سندین گوکن۔
نبلہِ۔

تیلہِ گژھ زانُ وقت ہُرہ نا ونہٕ باپتھ سأنٛز سأری درخواست گژھن فنا ہِکِس آخرٕچ نارس منز۔ تیٚلہ کیا زِ ژھک راوُ اسہ زیٚوٗ دعا کرِو کرِو۔ واہ! سروتی بھوشن نہٕ دوت آخر۔سون نمسکار بوزِو۔
پنڈت! مہربأنی کرِتھ ونِو تہٕ پادشاہس لکھشمی چھہ منٛتراوان بُس مصیبتس منز ہارتھ بیہہ۔
سروتی بھوشن - میون وزیر کیا چھوی ژیہٕ کس تٔل ونان؟
پادشاہ سلامت۔ یہ چھُم ونان تہٕ یہ تقدیرس پیٹھ کتھا ونٛن۔
ژہ کیا ہدایت ہیکتھ میہٕ دِتھ؟
میانہٕ عبادتچہ کتابہ منز چھُ اکھ شعر یتھ کنٛی آمُت۔

قسمتک گل بے وسا پپوش چھُوی
دفنہٕ وِزہ چھُوی بے وفا خاموش چھُوی
پرتھ کرتھ کِنہٕ کنٛی ہیٚکِس بے مُروتس
روے اتی ہاوی آتی روپوش چھُوی

پنڈت جی! چانہٕ تعلیمہ ہُند اکھ شاہ چھُ ظمکس شُعلہ وُنِس نارس زٕنِہ کران۔ سأنٛز وستادن چھُ وونمُت۔

دٔنٛد ژلان نیبر نہٕ چھرِ مستِ گژھان
توٗ نہٕ بے پرتھ آشہٕ پیٹھ انسان نژان

بادشاہ سلامت - چونکہ توٚہۍ ہِہ تلوٚہ آشہ ہُند مضمون - یہ کرِہ
بیاکھ بأتھ "ترکِ دُنیاہکہ سوٚدرہ" منزہ پیش - بوٗزِو :-

سارنئی معلوم گژھہ زنجورہ سکھ
آشہ ہنزہ رزہ چھے عجیبئ - نیک بکھ
آوہ ہنٛزی آشہ قیدِس ناو لٔج
بیڑہ بلہ ژھینہ بس بہِ بیس آرام سکھ

پنڈت جی! چانہ کتھہ چھہ موٚلہ - وزیرا! امس دِیو فورن
سوٗنہ سنزہ ہتھ اشرفہ - یہ کیا شوٗر چھُ بنبری کنٛز -
یم چھہ دراگہ لدٕ لکھ -
یمن دِیو ژھوہ یہ کرنٛز -
تیلہِ گژھن سروتی بھوشن پننٛی عبادژ کتاب ہیتھ یہ یمن
سکوٗن واتہ ناوٕنچ کوشش کرن - نہ تیوٗت کال کرِئ تو
ہُہ جہان بناہ جنگہ کین مسلن پیٹھ کتھہ باتھ -
نہ - نہ - جنگہ چہ کتھہ گیہ پتہ - یہ پتکین نہ سروتی بھوشن وُنہ ترآونہ
حضور - رُباہ گیہِ تُہہ آسوہ مِہ سوٗنک تحفہ دِلس متعلق کیاہ نام
ونان - مگر خالی سوٗن دِیہ نہ مبہ کانٛہہ پائیدار فائدہ - مہ بانہ
عبادژ کتابہ منز چھُ وَنہ نہ آمُت بتھ "ترکِ دُنیا ہُک
سوٗدُر" ونانِ چھہ -

یُس دِوان سوٗن سُوی چھُ پۄزی کنٛی دوکھ دِوان
سوٗن گرٛھان مو کلِتھ تہ غم پھیرِتھ یوان
ییتھ گرِس سوٗن گو خیچ بِچھ یا کرور
تیتھ ژھرِی لرِہ منٛز پٮ۪و غم چھوِی بسان

واہ پنڈت جی! مرحبا! پیس گرِ ھی نہ ژیٛہ سوٗن کنٛہی تہ -
بادشاہ سلامت! نہ۔ میہ چھپنہ سوٗن حاجت۔ مِیہ گرٛھ
کینٛہہ تِمہ نشہ زیادہ پوشہ وُن۔ بُس چانٛہ بخشائیشہِ جادہ پائیدار
بناوِہ۔ مِہ سپدِہ پوٗرہ اطمینان۔ اگر مہ ہوٗ کینٛہن پوٗرہ جاگیرِس
منٛز عطا کرو۔ نہ کیازہ "ترک دُنیا ہس" منٛز چھُو نہ آمٕت
پنڈت جی! ھٹو۔ میہ توٗر پوٗرہ فکرِہ۔ پنِہ نِس حقس
چھے نہ وَنٛ پُستکہ کہ ڈیکھی ضرورت۔ میہ توٗر پوٗرہ پاٹھی
فکرِہ — وزیر!
حضور ارشاد۔
کینٛہن پورِ یک زرخیز علاقہ گرِٛتھ فورًا پنڈت جیس جاگیرِس
منٛز دِنہ یِن۔
دَنی کیا معاملہ چھُ نیٖبری کنٛی؟ تِم کِمہ موکھہ چھِہ کرٛیکہ نادکران؟
حضور۔ یِم چھِہ لوٗکھ۔
مگر یِم کیازِہ چھِہ کرٛیکہ کرٛیکھ کران؟

ہم چھنہ پزی تہ ھو پے کران ۔ یہ چھُس مانان ۔ مگر امیُک
سبب نہ چھُنہ اکھ جوَ تہ بدلان ۔ تم چھہ فاقو سیتی
پھو چھہ گُذری کران ۔

پادشاہ سلامت ! یہ کرہا عرض ۔ خبر یتہ ماگرہ ھیم مشتھ ۔
میانہ خاندارِنہ چھ بَس اکوی طمع یہ نمی سُند سو روی بدن
کرہ ہیے حضورن ھنزہ بخشا بیتہ بندس نفر ییس منز کلہ پیٹھہ
تلس تام شروع شروع ۔ مگر افسوس زیور کم آسنہ کِنہ
چھس ونکنس بڈہ سوُژ آواز گژھان ۔

پنڈت جی ! میہ تور چون نکرہ ۔ وزیر ! سرِونی ھوش تنہ
آسنہ ھندہ باپتھ دیو درباری جوہریس وس بناونُک فورن آڈر ۔

پادشاہ سلامت ۔ ییمس کالس زیور بنِ ۔ تیُت
کال وُنو ناھو وزیرس زہ اسہ دوہ نہ ونی چھ مکانکِہ مرمتہ
سیتی عبادتس منز خلل گژھان ۔ امِس دی نو حکم یہ
ونہ ہے شاہی ڈسلن اکھ ھیرہ پیٹھ بون تان پوختہ مکانہ
بناوُن ۔ بینہ اُسی ھیکہ ہو بنی عبادت سکونہ سان کرِتھ ۔

بہتر ۔ پنڈت جی —— وزیر !

استاد ۔ عالم پناہ
فورن یہ آڈر ۔

حضور - خزانہ چھُ خالی - روپے چھینہ کانہہ مُوجود -

بکواس - یہ چھیہ پانہِ کتھ - بہٕ چھُس یہ پزٕنیتھ وَنِہ یوزان -

آمدنی بڑا وَنی چھیہ چانی کامہ تہ خرچ ہرہ راوُن چھیہ میانی کام

ژٕہ کیا چھکھ وَنان سروتی بھوشن ؟

پادشاہ سلامت ! بہٕ ہیکہ نہٕ وزیرس راہ کھارتھ -

سُہ چھُہ چانین خزانن یتھ دُنیاہس منز رٲچھ کران - اَسی

چھِہ چانین خزانن دوہِ مِس دُنیاہس منز رٲچھ کران -

یتہ بس آمس حاجت باسان چھُہ - اَسہ چھِہ دولت باسان -

وَنی اگر تُہی مہ صرف اکہِ لٹہ بئییہ "ترکِ دُنیاہکس سودرس" منز

سرنی ڈُنگہ دِنہ دِیو - تُہی وُچھو تیٖہ چھو لبکھنہ اَمنت -

پادشاہ سندِن خزانن زان گژھیکھ

مستحق لوکن دِچ بلہ آسہ گژھیکھ

پنڈت جی - چانی صحبت چھیہ بے بہا -

عالم پناہ - سروتی بھوشن چھُہ رٔژھ رٔژھِ امیک قیمت

زانان - سروتی بھوشن دوہلہ یکھ تیز جل - دوہلہ اَسی کرو

سو ساری دولت جمع یُس زٕنیہ عبادتکہِ خزانہ بانہ ضرورت

چھے - نہِ کیاژِہ دولتس چھُہ ڈلی ڈلی کم گژھنک بُرہ عادت -

اگر اتھ منز اَسی جلدی کرو نہٕ - اَنہ روزِہ نہ سانہِ ترکِ دُنیاہچ

کامہ شاندار طریقس منز کرِ نہ باپتھ رُکھنِ نہ باقی۔

اوہ ۔ وزیر! ووہ لہ اسی ہیرو فورن (پادشاہس کُن)
چُونکہ یہ چھُ اکھ معمولی چیز و باپتھ بُوت ہنگامہ کران۔ گوڈہ
چھُ بہتر امسی تسلاہ کرُن ۔ نہ پتہ زیٛہ نشہ یُن۔

پنڈت جی ۔ میہ چھُ اندیشہ کُنہ دوہہ مانزاوکھ زہ
سُون شاہی سایہ ۔ نہ وتواس ہیکھ۔

پادشاہ سلامت! بوٛت تام اکس پادشاہ سندس
محلاتس منز تسکین حاصل سپدہ ۔ میانہ ضمیر کہ سکوُنہ باپتھ
چھُ یہوی اکس عبادت خانس براہ ۔ پادشاہ سلامت
میہ دِیو وَنِ رخصت۔

وزیر ۔ ووہ لہ اسی نیرو ۔ (وزیر تہ پنڈت چھ نیران)

افسوس ۔ ووہ نی کیاسہ بنہ ۔ شاعر کیاہ چھُ پکان ۔ نٹھ چھم
یہ پھُٹراوہ ناوہ میہ ساری پننہ رتی تجویز ۔ ہا میانہ چھتیو میس
والو! میہ نین کنہ ٹھوو ٹھوپ ۔ تیٛھنہ شاعرہ سُنزہ
میچھہ کتھہ بہن منز اژن۔

پادشاہ سلامت! معاملہ کیاچھُ ۔ یہ چھُس بوزان ہی چھودن
پنُن شاعر واپس سوزُن یژھان۔

میہ کیا کام چھہ شاعرن سیتی ۔ یہ شاعری میہ جُدائی منز خیرانان چھہ۔

کوسہ جدائی ہنز خبر؟

یہ وُچھ میٲنِین کنن پتہ کنہِ ۔ کیا زِہ چھکھنا وُچھان ؟

کُس چیز؟ چھنو وال؟ مگر پادشاہ سلامت اتھ پیٹھ لگہِ نہٕ فِکر کرنٕی

شاعرہ ! قدرت چھہ جوانی ہنز سبزی مٹاوتھ ژھنن

یژھان ۔ نہ پرٛتھ چیزس سفید رنگ کرُن یژھان ۔

پادشاہ سلامت نہ ۔ تۆ ہیہٕ چھُ وۆن نہ یہ فنکار سبجنھ

ہیوٚک مُت ۔ سفید زمینہ پیٹھ کرہ قدرت نوٚی رنگ ۔

مہ چھُنہ رنگن ہُند کانٛہہ نشانہٕ وُنہِ لبنہ یوان ۔

تِم سارِی چھ اندرکُنی ۔ سفید کس دلس منز چھہ سوہ تہٕ لہٕ اہندی

سارِی رنگ بستِہ ۔

ہاے شاعر! تلسہ ژھوپہ کرتہ ۔ ژہ چھُکھ بژھ کتھہ کرِتھ میہ پریشان کران

پادشاہ سلامت بیہ دوے یہ جوٲنی سوہ تہِ ۔ سوہ تہ تہٕ دِیُوس ۔ یاونٛچ

بیاکھ راٲنی چھہ یکان ۔ سو تراوِہ تھٕنزہ گردنہِ منز سفید شین

ہِش ہیبہ مال ناگٕلی ۔ یتھہ زن سوہ تھٕنز جہہ رِنی بنہِ ۔ اتھ

نظارس پتہ کنہ چھہ خاندرچہ جشنچ تیاری سپدان ۔

ہے ہُنٛھے شاعرہ ! ژہ ہازژھنکھ سو روی بگاریتھ ۔ تلسہ بند تہ ! یہرٛ دینا

فورٲن گوژھ تہ سروتی بھوشن انُن نادِتھ ۔

پادشاہ سلامت ۔ بِلہ سُو بیہ تس سیتی کیا کانٛم چھے ژہ ؟

مہ بیہہ دِل ڈیجہ نہ نیتاگ کرہ شروع۔

پادشاہ سلامت۔ بیٹھوی مہ بہ شیچھ بوزنہ۔ بہ آس لاران۔
نہ کیا زِہ۔ بہ ہیلکہ اتھ ترکِ دُنیا بچہِ عملہِ منز نہندِ سیی بوج ملتھہ
ثرا؟

حضور۔ بہ۔ اسی شاعر چھہ امی موکھ آسان۔ اسی چھک
انسان پنہ نیو خواہشون شہ آزاد کران۔

مہ چھنہ چون فکری تران۔ زہ چھک بہ پڑہ نزاوان۔

کیا؟ توہہ چھُنا بون فکری تران؟ تونہِ ونہ وُہ توہہ بوت
کال میانی شعر بران۔ سانین لفظن منز چھُ نیاگ۔ وزنس منز
نیاگ۔ سانہ موسیقی اندر چھُ نیاگ۔ ادے چھہ قسمت اسہ
ہمیشہ تراوِتھ ژھنان نہ اسی نہ چھِن یوہ قسمت ہمیشہ تراوتھ
ژھنان۔ اسی چھہ ڈِی دوہ ہیس جوانن قسمت تراوتھ ژھنکس
منبرک معاملس منز تعلیم دوان آسان۔

یہ کیا چھہ اسہ ونان؟

یہ چھہ ونان:-

"بابو! مالس نہ جاداس مہ کرِو نالہِ متو
نہ پنہ تش گرہ کس کو تکس منز مہ بہو ہمیشہ
شبیر نیرِو وسیع دُنیا ہس منز نیرِو نیر"

زندگی ہنزن بجن وتن ہیٹھ نیرو نیبر
ہیوٗ جوان سنیا سیوٗ۔ نیبرِی وو"

شاعرا۔ چانہ ونہٕک چھا دراصل یہ مطلب زِ وسیع
دُنیائیچ یُڈ وتھ چھہ ترکِ دُنیائیچ وتھ؟

پادشاہ سلامت کیازہ نہ؟ وسیع دُنیاہس منز چھ سورُوی
بدلان۔ سورُوی چھ زندگی۔ سوروی چھ حرکت۔ نہ بس اکھ
زندگی ہنزٕ حرکژٕ سینتی ہمیشہ حرکت کران تہٕ سفر کران چھہ۔
تہٕ پنہٕ نہٕ سور ینہ ہیٹھ سوزوایان۔ نژان۔ برونٹھ پکان چھہ۔ سُوی
چھُنہ پوز تباگی۔ سوی چھ مُطرب شاعرہ سُند پوز چیلہٕ۔
مگر تیٚلہِ کتھہِ کنہٕ بنہٕ میہ سکُون؟ میٚہ گژھہ سکُون آسُن۔
پادشاہ سلامت۔ اسہٕ چھُنہ سکونیچ اکھ رژھہ تہِ خواہش۔ اَسی
چھِ تیاگی۔ مگر اسہٕ پزِہ نا سُو خزانہ حاصِل کرُن یُس ابدی چھُ ونہٕ یوان
نہ اسہٕ چھُنہ کُنہِ ابدی خزانک طمع۔ اَسی چھ تیاگی۔
چون مطلب کیا چھُہ؟ ہے شاعرہ۔ اگر ژہٕ پزِ کتھہ کرِتھہ
ژہٕ زٕ ضنکہ سورُی بگاڑِتھ۔ ژہٕ ما چھُک میانہٕ دِلُک سکُون تباہ
کران۔ سروتی ہوشن انہٕ ناوِیُن۔ کار ژھا سُوزیون نیڈنس؟
پادشاہ سلامت ہیون مطلب چھُہ۔ اَسی چھ پزی تیاگی۔
نہ کیازِ بدلُن چھ سون اصل راد۔ اَسہٕ چھُ راوان یُتھ زن اَسی لبو۔

ابدی چیزن پیٹھ چھُنہ اسہ اعتقاد۔

یِچون مطلب کیا چھُہ؟

ژٕ یہ چھُوی ناژلہٕ وِنہٕ دٔریاوُک تیاگ تہٕ وِزہٕ وُچھُنت بلہٕ سُہ بالہٕ کو پھہ منزٕ ینیرٕ تہٕ ژھٹہ ماران دوران آسان چھُہ۔ یہ چھُہ پان پیٹھہ تیزی سان ماران۔ تہٕ پتھے کینٛژ چھُہ پاسن لبان۔ دریاوہ خاطرہ یُس چیز نہٕ بدلن وول چھُہ سُہ چھُہ صحراوچ ریکھ یتھ منز اتھہ پتھٕ وتھہ راوان چھیہ۔

بگر شاعرہ۔ کُن نظو بوز۔ ینیرہ کنہ یمہ کر کیہ گرژھان چھُہ تہٕ بوز۔ یہوی چھُو چون دُنیا۔ بہٕ سیتھٕ کنتھ کنہ چھُک ژٕ پکان۔

بادشاہ سلامت یم چھُہ چانٛی فاقہ پھری لُوکھ۔

شاعرہ۔ میانٛی لُوکھ۔ ژٕ کیازِ چھُک یمن میانٛی لکھ وَنان؟ یم چھِ دُنیاہکی لکُھ۔ میانٛی نہٕ۔ یہندی تکلیف چھا مے پادہ کرِمتی؟ یہندین تکلیفن دُور کرنہٕ باپتھ کیا ہیکن چانٛی جوان بنانٛگی شاعر کرِتھ؟ تلہ سأون۔

بادشاہ سلامت! اُسی اوس چھِ تم لُکھ یم ینیرٕ باٹھ یمن تکلیفن ژٕ اتھہ ہیکن۔ تہٕ کیازِ اُسی چھِ انتھس دریاوس ہیوٚ۔ یُس خوشی سان یکہ وُن روزان چھُہ۔ تہٕ پتھے کنٛی چھُہ سمن بورتہٕ لوٚژ راوان۔ تہٕ دُنیاہک بورتہٕ۔ مگر یوٚچھنہٕ تلہٕ سڑک چھیہ

مستقل نہٕ ۔ نہٕ نہ بدلن واجنبی نہٕ ۔ نہ یہ چھہ ہیتھ پأٹھِن بأرس
جادہ گوب بناوان ۔ گوب بأری چھہ اتھ پیٹھ فریاد کران نہٕ
کرنکیہ لایان ۔ نہ امہ کس سینس سٕنہ بھراٹہ پأدہٕ کران ۔ اسی
شاعر چھِہ سارنئ یی ونان زِہ پننئ غم تہ پننہ شادِہ گرٹھن اکس
موزون طرتیس منز لو تہ بارہ گیوان نہ گنڈان ٹلنہ ۔ سُون ناد
چھُ ییتاگتبن ہیند ناد ۔
داہ، شاعرہ، واہ ۔ وونی چھنہ میہ سرو تی بھوشنہ سُند اکھ زٕتھ
نہ حاجت ۔ پنڈت گرٹھن دفاہ ۔ مگر ژیہ چھے یہ خبر میون
مشکل کیا چھُ ونی ۔ یوٚد وے ۔ پنن مرُن ۔ میہ چھنہ جانٕہ کتھ
نِکری تزان ۔ مگر ہینہ سوز چھُنہ مہ تزاوأنی ۔ مگر ینڈ نہ سٕنزہ
کتھ چھ بدلئ ۔ تمی سٕنزہ کتھہ چھہ بڈہ صاف آسان ۔ نہ تمن
منز چھِہ ترتیب تِہ نہٕ جوڑ نہ آسان ۔ مگر لے ۔ نہ ۔ نہ امہ اوپر
ژیٚہ ونُ چھُنہ کنہہ فائدٕہ ۔
پادشاہ سلامت سأنی لفظ چھنہ ونان، تِم چھِ گیوان ۔
اچھا شاعرہ! وونی کیا چھُک زٕہ یژھان کرُن ۔
پادشاہ سلامت! وونی تزاوہ یہ اکھ دورہ ونی نظارہ ہین کرنکہ
نادن منز ۔ ییم جانٕہ ڈیڈہ تل سیدان چھ ۔
مطلب؟ دراگس امداد کرُن چھیہ بأرین منز کأم ۔ شاعرن

گرِھ نہ پٔرِھن کامِین سِینٕ کانہہ واسطے آسُن۔

پادشاہ سلامت۔ باپٲرِ چھِ ہمیشہ پننٕ کاروبار سیٹھاہ بے ربط بناوان۔ اوے چھ اَسِ شاعرانہٕ ربطہ پیدہ کرِ نہ باپتھ جلدی کران۔

مہانہ ٹاٹھہ شاعرہ۔ نلہ سہ سیدٕین سادن لفظن منز ونتہ پٔرہ ربہ ونن چھوی۔

پادشاہ سلامت۔ تِم چھہ کأم کران۔ نہ کیارٕہ چارہ چھُکھنہ۔ اَسی چھہ کأم کران۔ تکیازِ اَسہ چھہ زندگی ٹاٹھ۔ اوے چھہ تِم اَسہ بے عمل ونتھ نِچہ نظرِ وُچھان تہ اَسی چھہ تمن بے جان وَنتھ حقارت کران۔

مگر شاعرہ! صحیح کہُند چھُ؟ کس چھُہ زبان؟ تہُہ یہ کنہِ تِم؟ اَسی۔ پادشاہ سلامت اَسی۔ اَسی چھہ ہمیشہ زبان۔

مگر شاعرہ اَمیُک ثبوُت۔

جہاں پناہ۔ دُنیاہکہ بڈِ کھوتہٕ بڈی چیز چھِ ثبوتس نفرت کران۔ اگر تہُہ کنہِ وقتہ خاطرہ شاعر تہ تہُنز شاعری دُنیاہہ منزہ مِٹاوِتھ ہیکہٕ ہیو۔ تو یہ لگہ ہے جلدی پتہ۔ تہندِ نہ آسنہ سِتی اوت رنہٕ باعمل انسان کتہ اَسی فوت حاصِل کران۔ نہ تہُندِس نار فصلس کم اَسی اصلہ تہٕ زندگی ہُند پے دوان۔ یمو بیٹ تہ سندِ نزک دُنیاہکس سوٗدرس ڈگنک چھِ دزمتٕ۔ یم پنہٕ پنٕ جاداد

نالہ موٚنت کرنہ روزان چھ ۔ یم زَن سیٚٹھاہ چیز نیاد کرنس منز باہر
بنے مُتی چھ ۔ یم ہمیشہ فرضِ خشک تسبیح پھران آسان چھ ۔
یمن یتھئین منز چھنہ پتوٚ لاکن جینت سپدان ۔ مگر یم چھ یِم یم
مجہت کران چھ ۔ یکبارِ ژہ تم چھ زِندہ ۔ یم چھ پٔنزِ پأٹھۍ زیٚنان ۔
یکبارِ ژہ یم چھ پٔنزِ پأٹھۍ نیاگ کران ۔ تم چھ پوٗرہ ہیٚکنہٕ کِرہ تہ
دوٗکھ قبول کران ۔ نہ پنہ نہ پوٗرہ طاقتہ سان چھ دوٗکھ دوٗر
کران ۔ یم گیہ تمے یم تخلیق کران چھ ۔ یکبارِ ژہ یمے چھ پنزِ خوشی
ہُندہ رازہ زانان ۔ یُس زن توٚب روزنک سِر چھُ ۔

اچھا شاعرہ ۔ ہر گاہ یہے کتھ چھ ۔ تیلہِ کیا چھک ژہ
مہ دوہ نی ونان کرُن ۔

بادشاہ سلامت ۔ یہ چھس توٚ بہ ہِہ دبان نفوٚ دوہ تھٔن ۔ نہ
حرکت کرنی ۔ ہُتہِ نیچ ہو کرِیکھ چھ زندگی ہُند زندگیہ آلو ۔
ہرگاہ تہُندہ ژُواندرہ نیٚبر مس آلوس بیٚیہ حرکت کرِہ نہ ۔ تیلہِ چھ
پٔنزِ پأٹھۍ فکر ہیٚنی ۔ اوہ مہ کھہ نہ ژہ فرضس منز کیا آیہ غفلت
کرِ نہ ۔ بلکہ اوہ مہ کھہ ژہ نہ چھوہ مران ۔

مگر شاعرہ ۔ اَسہ چھ سُلہ یا ژِ یری یقین مرُن ۔

بادشاہ سلامت با نہ ۔ نہ چھ غلط ۔ بلکہ اسی یقینہ سان چھ
محسوس کران ۔ ژہ اسی چھ زِندہ ۔ تیٚلہِ چھ اسی یقینہ سان

زانان ژہ سون زندہ روزُن ژھوکہِ نہٕ زاہ۔ یمو نہٕ زندگی زانٔہہ نہٕ پریچھ رنگہ امتحانس منز ترآوی۔ تمے چھہ شور کران آسان۔

زندگی ژلہ وُنی چھہ روزان زندگی اوسان ژھوکان
زندگی یمپوشہ دُٹھرس پیٹھ ژہ شبنم قطرہ زان

مگر زندگی چھا ٹھہرہ ونی؟

اَوَے موکھہ ژہ امیُچ حرکت ژھوکہِ نہٕ زاہ۔ یمہ وزہ ژہ یہ حرکت بند چھک کران۔ ژہ چھک مُونگ پاتھر گندُن ہوان۔

شاعرا۔ ژہ چھکھا پوٗز ونان؟ اَسی روزہ وا پزٕ ی ہمیشہ زندہ؟

اَوہ۔ اَسی روزَو پزٕ ی پاٹھی ہمیشہ زندہ۔

شاعرہ۔ بلہِ اسہ ہمیشہ زندہ روزُن چھُ۔ اسہ پزِہ زندگی ابدیتس لایق بناوٕنی۔

رنیا؟

اَوہ۔ بے شک۔

پہرہ دار۔

حضور

وزیرانٕ فوران بلاوِتھ۔

بہتر حضور۔

(وزیر چھ اژان)

عالم پناہ - اِرشاد -

وزیر - یہ ونتم ژہ کیازہ چھِوتھ اُسی یُوت کال پرارہ وُنی؟

حضور - یہ اوُس بڈہ آور -

آور؟ کتھ سیتی اوُسکھ یُوت آور؟

یہ اوُس سپہ سالارس رخصت کران -

ژہ کیا ضرورت پیوی سپہ سالارس رخصت کرُن - اَسہ چھہ تس

سیتی جنگی معاملن پیٹھ ضروری کتھ باتھ کرنی -

بیٹہ اَسی چینی سفیرہ سنزہ سرکاری روانگی ہندی انتظام کرنی -

تمی سُنزہ سرکاری روانگی تلہٕ کیا مطلب چھُوی ژیہ؟

چونکہ حضورو دِیُت نہ تمس ملاقاتک اجازت - توے چھُوسُو -

وزیر - ژہ چھک میہ حیران کران - تیتھے کتھ چھکھا ژہ ریاستکو

معاملہ چلاوان - ژہ کیا چھوی سُیدمت؟ ژہ چھیا حیس رٲوی متی؟

حضور بیٹہ اوُس یہ شاعرہ سُند مکان لُہراونچ سبیل

کران - یہ کام اوسنہ گوڈنیتھ کانہہ تہ منٹہ ہوان - پتو لاگن

پیٹھ منطقہ تہ گرامرکہ شاہی مدرسکی ساری پنڈت پننی پننی ہتھیار

ہتھ وانتھ - تہ ہیژکھ یہ کام کرنی -

وزیر - ژہ ما چھک از باوژہ گومت - شاعرہ سُند مکانہ لُہراوُن؟

کیاَ زہ؟ یہ گبہِ یژھی کنھا۔ رِزہ باغکو ساآری جانوٗر مارہ ناوہ مکھ تہٖ.
تہ حلوا کرِکھ تیار۔

حضوٗر۔ تہُو منہ گرِٹھی تو ناراض۔ اِسہ پیوٗ نہٖ مکانہٖ لُہراوُنک
حاجتھیٗ۔ تِکیازہ بیٖھوی سرِونی بھوشِلن مکانہٖ والِنک بوٗز۔
تمی کور اتھ منتر پانہٖ بُرُنک فیصلہ۔

وزیر۔ کیا؟ یہ گو امہٖ نشہ تہٖ ناکارہ۔ ہرگاہ موسیقی ہُنز
بھگونی یِتِرحہ کنھہ بوٗزِہ۔ سہ پُھٹرِاوِہ میانِن کلس پیٹھہ پنُن ساز۔
نہ۔ بہٖ گرِٹھہ نہ ہرگز سُپدُن۔

حضوٗر۔ بیاکھ کنھا نہٖ آس پوٗرہ کرنٕی۔ اِسہ اوس کینژن پوٗرُیک
صوبہ پنڈتس حوالہ کرُن۔

وزیر۔ نہ! زہٖ چُھک ساآسئی گرٹ بڑ کران۔ سُہ گرِٹھہ سانِن
شاعرس دِنہ یُن۔

بادشاہ سلامت میا؟ نہ۔ میانِی شاعری چھنہ زانہہ تہٖ انعام قبول کران۔
اچھا۔ اچھا۔ تیلہ گو بہٖ پنڈتسئی۔

حضوٗر۔ یمو ساآروی کامہٕ پتہ دیتُ مہ جنگی سپہٖ ہین درا گژھنہ
لکُن چھک دِنکُ حکم۔

وزیر۔ زہٖ چُھک غلطی اوت کران۔ فافوٗ ہتی سوٗنیا منتی
لکھُ واپس کڈ نکُ بہترین طریقہ چُھ ہمن خوراک دِیُن۔ نہ زہٖ

بِنن زور زبر دستی ہاوُنی۔

{ پہرہ در چھ اژان }

حضورن ہند اقبال آسن بلند۔

پہرہ در۔ کیا معاملہ چھُ؟

حضور۔ پنڈت سروتی بھوشن چھُ عبادتچ کتاب ہتھ واپس آمُت۔

وزیر۔ فورن کاوُن۔ سُہ بگارِہ سورُوی۔ تِس مہ دِہ ژھنہِ کینْہہ بے خبر پاٹھی مہ نکھ بینہ۔ کمزوری ہندس اکِس زِہِس منز ما یِیِہ مہ ہنگینہ منگہ یِنُن پان یِناگہ کِس ژودرِس شنز ھیان لبنہ۔ اَتھ چھُس نہ یہ کُنہِ وونت لبان۔ یُتھنہ ژہ یہ اِچ مَہلِ دِکھ۔ کینْژھا کرِ۔ ژنہ چھیا کینْہہ دردست تیار؟ کانْہہ پاٹھر اتھ لایق؟ کانْہہ نظماہ؟ کانْہہ تماشاہ؟ کانْہہ۔

حضور۔ مے چھےٚ اَکھ بڈہ موزون چیز سیتی۔ مگر یہ مگر نہ وُنتھ یِہ چھا پاٹھر۔ نظم۔ مگر یہ ژیہ لیوکھمُت چھُک۔ مہ ہمکیا تمیُک معنہ مطلب فکرِ تریتھ۔

پادشاہ سلامت۔ یہ کینْژھا شاعر لیکھان چھےٚ۔ سُہ چھُنہ آسان فکرہ ترنہ خاطرہ لبکھنہ آمُت۔

بتلہ؟

بَس سرُود پاٹھہ کرِنہ باپتھ۔

تہٕ کیا گو؟ اتھ منز چھُنا کانٛہہ فلسفہ آسان۔
شُکر چھُہ کینٛہہ نہٕ۔
ادٕ کیا چھُ اتھ منز آسان۔
بادشاہ سلامت۔ اتھ چھُ مطلب یہٕ چھُس زندٕ۔ زانٛہہ چھُوٕ نا
زاشُرِ سنٛزرٕ گو ڈرٛیچہِ چکہ مٕنٛد معنی زومُت پٕشُریلہِ
زیوان چھُ۔ سُہ چھُ تمی وِزِ زٕمینچہ۔ آنٛچہِ تہٕ اسمانچہ کریکہ
بوزان۔ یم مٕنٛس اندٕ اندٕ چھِ۔ یم سارِی چھِ اُمِس آلو دِوان
"اُسی چھِ زندٕ"۔ یہٕ تمو سُند لوکُٹ موکُٹ دل چھُ جواب
دِوان۔ تہٕ وابس آلو دِوان۔ "بہٕ چھُس زندٕ"۔ مہانٛز
شاعری چھ امی سۍ نوُس زاشُرِ سنٛزرٕ اتھ کرِمکہ ہیش۔
یہٕ چھُہ کُلد کائناتس آلوس میون خواب۔
شاعرا۔ اَمہٕ روٗس چھُنا اتھ منز بیہٕ کینٛہہ؟
نہٕ۔ بیہ نہٕ کینٛہہ۔ مہانٛس شعرس منز چھِ زندگی۔ یوٗسہ آلو
دِوان چھیہ شادِ منز تہٕ غمس منز۔ کارس منز تہٕ ارامس منز
جہائی منز تہٕ مرگس منز۔ زینہٕ نس تہٕ ہارنس منز۔ یتھ دُنیاہس
تہٕ دوٗیمس دُنیاہس منز۔ سارِی چھِ یی ونان۔ "زِہ بہٕ چھُس زندٕ"
شاعرہ ادٕ ہیکیٔ نہٕ زٕہ یقین دِتھ۔ اگر چاپس ڈرامہ ہس منز
کانٛہہ فلسفہ چھُنہ۔ یہٕ ہیکہِ نہٕ اُنکس زمانس منز نکھ وسِتھ۔

رنہ چھُ پوٚت پادشاہ سلامت ۔ ازِ کہ نوِہ ہیمکہِ نوٗی
لکھُ چھنہ پان سرہ کرِتھ لگی متھ ۔ یِم چھہِ سوٚمبراوِتھ گوٗمتی ۔
یِم چھہ پینہ رِتھ پانس ستیتھ یوہ گہِ کینہ لوکن مہندہ کھوتہ زیادہ
گاٹلہِ زانان ۔

نیلہِ کم بُلاووکھ اَسی دربارس منز؟ کیا اَسی بلاووکھا
پینہ نہِ شاہی مدرسکی جوان شُری ؟

پادشاہ سلامت ۔ نہ یِم نہ ۔ یِم چھہ پینہ نہِ منطقہ سیتی
شاعری زٹان تہ واٹان ۔ یِم چھہ یِمس جوان ہینگل ہانگلس ہیوِ ۔
یُس پینہ نین نوین ہینگن پوشہِ ڈورِ ین ہیٹھ ازماوان چھہ ۔
بہٕ کسُ بلاون نیلہِ ؟

یِمن وُنوِ ین مستن چھنُ ہیو ممتُ چھُہ ۔

شاعرہ ۔ چون مقصد کیا چھُہ ؟

یِمن اڈہ ورکُن ہُند یاوُن چھُہ بے تعلقی ہُند یاوُن ۔ یِم چھہ حال
حالئی خوشی مہندہ دریاوہ اپور تڑئی متھ ۔ تہ خالِص
سرورچ جائے چھکھ بوزنہ یوان ۔ یِم چھنہ میوہ کھیوٚن
یژھان ۔ یِم چھہ میوہ نوِہ راوُن یژھان ۔

کم از کم چھُس بہٕ وَنی فکرِہ تر نچہ تنھ وآسنہ و تمُت ینِن
بہٕ گرتھ یتُکُن چانین شعرن دادِ تھ ۔ بہٕ وناسپہ سالارس ؟

اوہ - وُنس

نہ چینی سفیرس نہ ؟

اوہ - تس نہ ون -

یوزان چھُس میون ہیہرہ بابہ نہ چھُ آمُت -

اَدَہ زبر - تس نہ ونِو - مگر مہ چھُ تمی سندین جوان نیچون سنبت شک

مگر تمی سُنزی کور مہ مشہ راوُن -

تُنزر مہ ہیو فکر - سع دیہ نہ ییُن یان مشراونہ -

نہ ہیرنی ہوشُن - مَتس نہ ونایہ ؟

پادشاہ سلامت - نہ - ہرگز نہ - میہ چھُنہ تس سیتی عداوت -

یہ کیازِ دِمہ تس یہ یوزنگ اِزاہ -

اچھا شاعرہ ٹھیک چھُ - نیرژہ - ژہ کر سٹیجِ چہ تیارِیہ -

پادشاہ سلامت - نہ - اَسی کرو یہ ناٹک کُنہ خاص تیاری

ورأی ییش - پیزِ چھُ بدزیب لبنہ یوان - بلہِ تتھ پوشاک

ییعہ ٹھُس پیٹھ لاگنہ ییہ -

گر شاعرہ - ییں منظرہ خاطرہ گژھہ کنہ اس تِہ آسُن -

نہ - یُون کنہ می ییں منظر چھُ سون من - اَسی کھارو تتھی پیٹھ یینہ نہ

موسیقی ہندہ طلسمہ سیتی تصویر -

الّٰہ ناٹکس منز چھا ییت نہِ ؟

اَدٕ حضورِ چھہٕ - یِہ تیتھ اَنگگ دروازٕ یِیہ شعر چھِ کونٕ
سیتی مُژرادٕ نہ -

بیتٕچ ہُند مضمون کیا چھُ ؟

"وندٕ چھُ پوشاک کڈان"

مگر شاعرٕ - اَسہ چھُنہ اتھ نسبت کُنہِ دیو مالایہِ منز پُرمُت -
یتھ دُنیاہس کُس فناس منز چھُ یہ بیت ییہ نہ وارٕ پیٹھ یوان
موسمن ہندس یا عُمرس منز چھُ یہ یتھ وُہرِ یہ وندٕ بُڈس
بُتھِ پیٹھٕ نقاب تُلنہ یوان - نہ بہائِچ صورت چھِہ یُورٕ
حُسنس منز ماو نہ یوان - یتھ کنہٕ چھِ اَسی وُچھان زٕ یرون
چھُ نوٗوی نوٗو -

شاعرٕ! بس باتن متعلق نیٚوی - باقین متعلق وَن کیا چھُوی وَنُن؟

واہ - یہ چھُ سورُوی زندگی متعلق -

زندگی ؟ زندگی کیا چھ ؟

یہ چھُ یتھِ کُنٕ بیان سپدان - جوان ساتھین ہُنز اکھ
پھوکھ چھ اَکس بُڈٕ موہنِوس پتہٕ دوران - رِتو چھُ قسم
کھیوٚمت - اَسی رٹون سُو - رِتُم چھِ اَکِس گودٕ منز اژان
رِتُم چھِہ مِنس رٹان - نہٕ پتہٕ -

پتہٕ کیا ؟ رِتو کیا وُچھ ؟

نِیؔا - یہ سورُدی بیہ ہینہ ِ بِس مورُون وِفتس ہیٹھ وَنہٕ نہٕ -
مگر مہ ترٕنہٕ اکھ کنہ فکرِ ہ - چون ڈرامہ نہ چانٕی شعر -
رِمتٕ چھا وکھرہ وکھرہ مضمون کنہِ ہوی ؟
حضور - ہوٗی مضمون - قدرتکس کارخانس منز چھ بہارگ
پاٚتھر سانین زندگین ہندِس یا وِنکِس پاٚتھرس جورہ - مہ چھ
یہ مضمون "شاعرٕ دُنیا" سندِ ہ منظوم ڈرامہ نِشی سِیوٗد وی تُھورِہ انمت
اچھا اِمکہِ بڈٕی کردار کم چھہِ ؟
اکِس چھ وَنان لیڈر -
شاعر کس اکِس چھ وَنان ؟
سُو چھُ سانہٕ زندگی رُوح روان - دوِیِم چھ چندر -
سُو کُس چھُ ؟
بُس سانٕی زندگی اسہ ٹاٹھ چھُ بناوان -
تہ - بیٚیہ کُس ؟
بیٚیہ چھُ دادا - ہِمُس فرض چھ زندگی ہُند لب لباب مسرت نہ
اچھا - بیٚیہ نہ چھا کانہہ ؟
اوہ - بیٚیہ چھ اوٚن سازندر -
اوٚن ؟
چونکہ سُو چھُنہ اچھو سِتی وُچھان - تَوے چھ سُو بیٚیہ نہٕ ساری

جسمہ - دِلہ تہٕ رُوحہ سٟتی وُچھان۔
بڈٕ بو کردار ومنزٕ کُس چُھ بیٚییہِ جاے پاتھرس منزٕ
بادشاہ سلامت۔ بیٚییہِ چھوٕ تہُو یانہٕ۔
بہ آ ؟
اَوہ - جہاں پناہ تہِی - تکیازٕ - ہرگاہ تہُو اتھ پاتھرس منز
بینہِ بجایہِ اَمہٕ بنبر روزنہٕ ہیو - تیلہ ہیہِ ہے بادشاہ شاعر
سلامت کرنی - بسروتی بھوشنس سوزِہ ہے دُوبارہ نادِ تہٕ
تبہٕ کُنی روزہ ہے نہٕ تس بجا تیچ کانہہ اُمید باقی - تکیازِ
"شاعر دینا" کھیہ ہے یانہٕ شکس تہٕ بہارکِس دچھنہٕ واوس پیہٕ ہے
سلام رٹہٕ نے واپس گرٕ ٹھن۔

گوڈنیک اَنگ

بہارک نقیب چھہ وأتی متہٕ ۔ گرایہ مأرہ وِنِن بأنتہٕ کُلین ہینْدین وُنْھرن، جانور آلین، تہٕ پوشہٕ لگن بیٹھ چھہ گیونْیہٕ گرئیز۔

گبُون تھہید

دوہِم کرمزی پردہ چھُہ وۄتھان ۔ تہٕ پتِم تھود سٹیج چھُ ظأہِر سپدان۔ یتھہ تیز بنُول اسمأنی پس منظر چھُ۔ یتھہ پیٹھ چھہ ٹُنڈ یچ دُندرتہٕ تارکن ہنزہ رو پہٕ زٕژہ زوتان۔ یتھ منظرس منز چھہ کُلۍ۔ یتھہ پیٹھ رزن ہندی نہٕ اگلگوسی نزاوہٕ آمتۍ چھہ ۔ تہٕ یمن رزن وُٹھِنْد اندر پوشہ مالہ سیتی وُٹھنہ آمژہ چھہ ۔ پر یتھہ پاسہ چھہ پوشہ انبر۔ کھووِرہ اندہ کس اخیرس پیٹھ چھہ اکہ أنہٕ گنٹہٕ گوبھہ ہُند گوٗل کم جادہ بوزنہٕ پوان ۔ تتری ۔ یم بأنتہٕ کُلین" ہنزی نمایندگی کران چھہ ۔ چھہ ظأہِر سپدان گگوس نزاوان۔

بأنتک بأتھ

دچھنہ طرفکہ واوہ ہا آوارہ ووٗلہ الراوِمٕیہ
ووٗلہ نوٗن برگن ہندین ہوٗسن اندرووٗزہ نادِمٕیہ

چھُس یہ ونہِ ہُند بآئنہٕ کُل پرٲران چھُس چاٲنس شہس
میانہِ نسیٔ شاخن جیا تک نھاوہ ہا بُری بُرِی میٔرِس
دچھنہ طرفکہ واوہ چھُس نتجہ کوچہ اندس پٹھ بسان
چھُس سفر زانان چونوی۔ چانہ رفتارچ زبان
چاٲنی چھُہم لولہ سینی نندرِہ وُزہ ناوان متیو
چاٲنی کُنی شیچھ چھم سرِن مینہ ژار کرناوان متیو
{کورِہ کھیجا چھہ اژان۔ نژان نژان۔ جانوز لاگت}

جانورہ سُند گیوُن

دِلن ساںٔنین چھُہ پریز لاوان اسمان لُورہ پھتی ترٲوتھ
چھہ آکاشس بران آسی بورہ دامن نغمہ وُزناوتھ
ہیوان بلہِ واوسنی سینی مژراوُن یکھن ساںٔنین
جران آسی محنتہ ہوٚ ہس بورہ پننین بول باشن ہُند
ہیتو ہا وِنکہ شولو۔ گل چھیہ چاٲنی نارہ مشالے
ژہ پننے یاوِنکہ جوشے پھورتھ خول سانہِ ٲنی سُتغرن
خبر کس امبہ پوشو سوز مترشیچھ سونتہ واوس منز
کُلین ہُندی تُوی تیٚر آسان ڈیشان خواب دِیٔ وہٕنس
سُرُستیو چھُکھ فولان خوشبویہ ہُند زالاہ دِلین ساںٔنین

نہٕ چھُک نفاوان ژٕہ موسیقی اندر بوٗڈرتھ شِلن سائن

(یکدم چھہ کُملین ہندی شاخ روشن سپدان - تِمو منزہ چھہ
شرُی نیران چمپک پوش بنتھ)

پھولہٕ وٕنن چمپکن ہندی گیت

رات دوہ ہا یکہ ونے دریاوہ بوز
وُچھ کران کیا رقص چانین لہرن اندر ژھاے میانی
پھولہٕ وُن چمپک دوٕ دنی چھُس بوٗ خنہٕ پاٹھو
چانس بتھس پیٹھ چھُنہ بو حرکت کران
پھُس گُلن منزہ چشمہ وژھہ تھاوِت کھڑا
میانی حرکت چھے بستھ پیٹھ میانہ خاموشی ہندس سٔرس اندر
بامنن منزِ میچھہ تے رژہ زاے سر
پوشہ انبارن اندر
تنتھ نوُس شوقس اندر گاشس کُونی
نوہ زندگی یکہ ناوہ وُن
چھے امیج حرکت بنس سوزاہ تلان
صُبحکِس خاموش فضاہس لے بران

صبح

دیتھس سٹیجس چھ ووتھی انہ گٹہ گرٹھان منٛزی مس سٹیجس پیٹھ یُس پرزلان چھُ - یہ چھ جوانن منٛز اکھ جھوکھاہ یوان یہنٛز لفری چھ تہ یہ پیٹھ تہ ہن نام - یم چھ گیوٗن ہیوان ،

ہر طرف جنگلن اندر لوٗگ وُہنہ نوہ سونتُک الاو
یم الاون گلشنن تے لالہ زارن دیُت جلاو
آسمانن ہیوٗت رنگن بے وابہ ویوہ ہاراہ کرُن
ڈلنہ لوٗگ بادِ صبا پرتھ طرفہ ہیوٗت سارن وزُن
کوہسارن منز کُلین ہندی شاخ گندہ باشاہ کران
اضطرابہ، وَلولاہ سابِنن رگن اندر بران
شاد یاسن منز گومُت دیوانہ ہیو سوروی فضاہ
خوش ہوا صُبحک ٹکان پوشن پِرِ ژھان نوہ ہہ ناو کیاہ

دبنِمہ کتھہ باتھہ منز چھ یہ خاص خاص کردارن ہندی ناو دِنہ آمتی - یمن یَس ناو چھُنہ دِنہ آمُت - تمِہ یَس چھ کتھ کرن وول اکھ بابا کھ جوان ،

سونتھ چُھ لمئ لمئ کڈان - سونتھ چھ سکھ کل کڈان -

ژہ کتھہ پاٹھی باسیوی نہِ ؟

بوڈ وُے نہ یہ کتھ آسہ ہے - تیلہ آسہ ہے نہ اُمیدادا

پننہ نِہ گو پھہ منزہ نیبر کوڈ مُت۔
ہیے بہ چھُہ سوہ ونان زِہ یکیا چھُہ داداینُس اخلاقی صولو
برِتھ زن اکھ کھوچ دوٗ ہیے۔ یہ ڈیپو زِہ تِہ۔ میلہ نِہ قلمہ کس
دریاوکس رَوس سیتی سیتی وسان اوس سُہ تِہ چھُہ ازاتھ
رَوس خلاف لمنہ آمُت۔
چندرا۔ مگر زہ پزی نہ سو ننسی اوت امیُح مُجرآئی دِز۔
تکیازِہ میہ چھہ منزِہ قلمی کِتا بہ ہندی لئدری ورق پیال
جنگلہ کین تازہ پوشہ ٹورین منز کھٹتھ تھاوی متی۔ تِہ دادا
پھُہ یمے لبنہ نیبر درامُت۔
قلمی کتاب کرُتھن جلاوطن جہان گو۔ نهف وُزھہ!
اسِہ ہیزِہ داداہس بڈہ فلسفی سُند جامہ نہ نالہ کڈُن۔
چندرا۔ اوہ۔ زمینہ ہنزہ گردہ تِہ چھہ یاونُچ سُسرایے
وزھمُتر۔ مگر دادا سُندِس ساآرسی جسمس چھُنہ کُنہ جایہ تِہ
سوننِ انخہ لوگمُت باسان۔
دادا۔ تلساعٓ بہ مسخری ترآوِ و۔ بیَن کتھ چھوہ کھُری نوراوان۔
وُنہ چھا اسی شرُمی۔
چندرا۔ دادا یہ زمین چھنہ جایہ کھو تہ کم وآئنسہ کینہہ اُمس
چھنہ تازہ بوزنہ ینس منز کانہہ شرم باسان۔

دادا۔ ژٕہ چھکھ یمہٕ نئی پہٕ نِین رباعین سیتی زور آزماوُن
آسان۔ یِمن منز پرانہٕ نہٕ فرسودہ نصیحژ ینی نصیحژ بزتھ چھے
مونس ہشہِ پرانہٕ۔ حالانکہ زمین نہٕ آب چھہ دوٚہوے
تِوٚہ رٕچ کوشش کران آسان۔
ژٕہ کِتھہِ کٕنٛی چھکھ اَتھ بیٚنہٕ گوٚپہ منز یمنٛہ شار
لیکھان گژھان؟
دادا۔ بہٕ چھُسنہ پننٕو شارنتھ کٕنٛی تیار کران۔ یتھہ کٕنٛی اکھ
ہیچھرہ باغوان باغس منز پوشہ تیار کران چھُ۔ میانین شارن
منز چھہ مایہ نہٕ وزن آسان۔
آہنسہ نم چھہ گوٚ گجن ہیوی بہمہ زمینس نالہ موٚنت کرتھ آسان چھہ۔
دادا۔ اچھا۔ یِمہ کُن تھوٚکن تیلہِ۔
تو بہٕ تقصیر۔ داداسن ہیوت پہٕ نِین رُباعین سیتی بادرہ گرٕھن
ہیے کیا گوس ہیے کیا گوس۔ رباعیہ گیہ یلہ۔ ووٚنی زُکن نہٕ یمہ
بہٕ چھُس سارنئی ونہِ یکہ ونٕنٕ اعلان کران زہٕ داداسنزٕ
رباعیہ چھہ منتہٕرہ نہٕ اندھادُھند چھک محو وُمت۔
چندر۔ یہندین شٕرن کُن مہ گرژھ تہٕ۔ رٕتہ گرژھ پران۔
ہرگاہ نہٕ بٔنیہ کا ہنہ مِن دُرتھ ہیکہ۔ مہٕ چھُہ پاسان بہٕ ہیکہ
دُرتھ۔ بہٕ چھُسنہ ہیندی پاٹھۍ کھوژہ بڈ۔

دادا - وولہ تَلہٕ - اَسی بنون نہٕ بزدِل - اَسی کرو دریٖر - اَسی
ہیمَونہ لوب - اَسی بوزو - اَسی رٹو رباعین ہندی نیبرہ پیٚتھ
یِنہٕ ہِن سینہٕ پیٹھ - یِنہٕ ہِن ہترن پیٹھ نہٕ -
نگر دادا - خدایہ سندہ خاطرہ - بس اکے رباعی - زیادہ نہٕ -
دادا - ادہ کیاہ نہٕ بوزِو سہ

اگر باٚئسن فقط بنہٕ ہن سنۓ اوت
زُزر اِتہٕ ہیکھ نہٕ پیٚیہ ہیکھ حسرتاہ کیٚھون
اوے نفاوان کلہ نفود نہٕ چھہ بوزِو
چھُہ لبی تی پاٹھین تہند حاجت سٹھاہ لوٚن

حضرات - مہربانی کرتھ مہ اسو - ژٹھ ہیٚی بو - یہ کرہ تشریح
معنی چھُ -
معنی ؟
کیا ؟ چانٛن رباعین منزہ گولہ باری ییتہٕ کرتھ یا وہ نیٚ
مطلبہ چین تو فن منٛد حملہ نہٕ آسُن ییتھ زن پورہ لبتھہ لور
سپدہ -
دادا - بس اکھ کتھ چھہ نہٕ تُہہ سمجھاونہ خاطرہ ونُنی - امیک
معنی چھُ دہ ہرگاہ باٚئس نفو شور کرہ وِنو سازو کھونہ بہتر
آنسہ ہِن نہٕ -

نسہ دادا اَسہِ پیزہ نہ یہِ فکرِہ تزُن ۔

تیٖلہ سا آتارِ فکرِہ بُہ نہِ ماےنٖ ۔

دادا ۔ اگر ژٕہ اَسہِ فکرِہ تارِسن زور کرکھ ۔ اَسی کرو زور بتھنہ اِسہ فکرِہ نیرِہ ۔

دادا ۔ اِمہ بیاعہ ہنٛد لُب لُباب چھ یہ ۔ زِہ ہرگاہ نہ اَسی دُنیاہس کانٛہہ جانیٖر ہیکو کرتھ ۔ تیٖلہ

تیٖلہ بنہ دُنیاہس بوڑ احسان ۔

دادا ۔ بیاکھ شار چھ ۔ یمہ سِنٛی معنی زیادہ صاف چھ سپدان ۔

چھ ناپان آنٛتھ روسی تارِک بِہِس پیٹھ

گمتی بُلبُل یم چھ فضہ ہَس منز رُہنتھ زن

سِٹھاہ رِنٛ اوس وسہ ہن بوری لوِہ دوے

دِہن نم روشنی سرٕکن نہ کوچن

مِیہ چھ باسان اِسہِ پیزہ ہن مطلب جادہ صاف پاٹھی بیان

کرُن ۔ رٹیون یہِ ۔ ژیون نھوڈ ۔ لدیون پھیکن پیٹھ ۔ تہ

پینہ نہ گو چھہ منز وا تنا وبون واپس ۔

دادا ۔ تہی کیاژِہ چھیوہ ازبُت اضطرابس منز ۔ تُہہِ چھا کانٛہہ خاص کام کرنٕی ؟

اوہ ۔ اِسہ چھیہ اکھ بڈٕہ ضروری کام ۔ پزی پاٹھی بڈٕہ فوری کام ۔

دادا۔ ہُنز کام کتھ متعلق چھہ ؟
أسی چھہ یِنہ نہٕ جشن بہارہ کھاترٕ ' اُٹک تھارنہٕ درامتی۔
دادا۔ کھبرٕ ناٹک۔ دوہس نہ راتس ناٹک !

رُم چھہ گیوان

أسی چھہ کار کہ بیمہٕ تٕشہٕ آزاد میانیو دوستو
أسی چھہ زانان کار گویہ زندگی ہُند یُکھراہ
یأتھرا۔ یلغار زنٕ موٗلس جبالس درمیان
أنتھٕ رٕسنس یتھ دلس منز نوٗرہ چِی وزملٕ کران
سوی چھہ سوٗدرس منز گریزان
واوہ نالن منز وزان

داہ۔ یکیا چھہ سون لیڈر یکان۔ بابو۔ سون لیڈر۔ سون لیڈر۔
لیڈر۔ ہتا۔ کوتاہ شور چھوہ کران !
کیا أمہِ سأنہِ شورنئی کیہ ڈنکھاڑہ نیٖبر ؟
لیڈر۔ اوہ۔ ادہ کیاہ۔
ادہ۔ اسہ نہ گوٗر شوٗر اوے باپتھ۔
لیڈر۔ تُہی چھوہ نامیون اندر یِہُن پسند کران ؟
اندر کیاز ہمہ زہ ؟ بہ نیبرہ دُنیا چھہ افتابہ ژوٗنہ نہ

تارکن ہنز ہو بے شمار دولت لاگتھ تیار کرنہ آمُت۔ وولہ دادِ مثمبوس۔ نیلی ہیکون أسی خداے ییتھہ بڈِہ صرافکہ اعتراضہ نِشہ بچأوتھ۔

لیبڈر۔ تہی کیا بحث أسوہ کران؟

{ رُم پھ گیوان }

چھُہ پأتھر ژھٹان مُشک پوشس اندر
گرِژھان پو ختہ آخر چھُہ میوس اندر
جوانی ہندس تا پہ کالس اندر
جوانی زہتی بیتھنہ ڈیشُن زوال
چھُہ پأتھر وُہان سرخ نارس اندر
چھُہ مُردن نہ بوسیدہ گمُتین نہ سُوی
گژھِت سُورہ ڈھیرس اندر لیو دوان

سائِنس دادا سُند اعتراض چھُہ أتھی پأتھرس متعلق۔

دادا۔ مگر یہ ونانو ہسہ وجہہ کیا زِہ؟

دادا۔ ژہ ونتہ اسہ۔ مگر أسی کروے نہ وعدہ کن تھوین۔

دادا۔ بُوزو۔

وقت سرمایہ بوڈ کارس نہ بارس
گران پأتھر جہانن کارو بارس

گرس لُوٹاں ، بتاہی لُوٹہ مالس

توے بیہِ دہ باساں گاٹہ جارس

چندر - مگر دادا - ژہ کیا سہ چُھکھ یقینن جارِ کینہہ کران -
وقت چھ بجایہ خود پأنھ - امیک خالص مقصد چھ وقت گذارُن

دادا - تیلہ کیاہ گیہ کأم ؟

چندرا - کأم چھ کرد - یوسہ وقت پنہ نہٕ پکہ نہ سیتی تلان چھ -

دادا - لیڈر ژہ پیُرہ نے اسہ پننی جواب دِنی -

لیڈر - نہ - بہٕ چھُس نہ زانہہ تہٕ جواب دوان - بہٕ چھُس اکہ
سوالہ پیٹھہ بیں سوالس کُن وَنھ ہاوان - نہ سوے چھ میأنی لیڈری -

دادا - پرتھ کُنہِ چھ حد - مگر چانہ شُرلہ چھُنہ حد -
ژہ چھیہ خبر کیازِ ؟ اوے زِ نہ أسی چھ دراصل شُری - تمہ مزید
چھنہ کینہہ - نہ بہٕ پیٹھہ کانہہ چھ پنُن حد آسان سوائے شُرُس -

دادا - کیاہ گرِھو نا زانہہ تہٕ بالغ نہ بڈی ؟ نہ أسی بڈو نہ زانہہ
وأنسی پرأونھ مرو - مگر بڈو نہ زانہہ -

چندر - تیلہ اسہ بُجر سمکھہ - أسی کاسو تمِس کلس مَس - خر سوار
کرون - نہ دریاوہ اپور سوزون -

مگر ژہ چھُوی نہ تس مَس کاسنک تکلیفی کرُن - تکیازِ وأنس چھ کھر -

{ تم چھہ گیوان }

اِسہ نوزانہہ تہ مس چھتہِ لولو   یہ دوے عالم تہ منتہ لولو
بھر یُور دُنیا چھُ سانہِ باپتھ   ژھین چھُنہ کمِنہ اتھ وتہِ لولو
ہر دم بنتھ بیتہ اُسی چھہ لاران   چاہے آسہ سوی وہم وگمان
دوکھ نو دِیہ اسہِ بتہ لولو   یہ دوے عالم منتہ لولو

لیڈر چھُ گیوان

سون مس ہرگز تہِ چھتُنک ہیہ نہ ناو
سُنک کرو نو دُنیہس نو شک کرو
سو بچہ باپتھ زانہہ تہِ اُچھ نو بند کرو
دِلہ چین جیر اَئین دمہ وئی نہ نزول
اُسی رُوس اندر وَ سوَ چیزن ہٹہِ س
بالہ پیٹھ سوَدرس وسَو
بیکہِ صحراوس اندر راوَو نہ زانہہ
زانہہ نہ نو راوَو نہ زانہہ
دادا سُند بتھ وُچھِہ ہتئی ہیکو اُسی وُنتھ یِہ داداگرِ ھہ کُنہ دوہہ
تمی سئی بُڈہ موہنوس نشہ سبق پرِ نہ۔
لیڈر۔ کمِس بُڈہ موہنوس نشہ؟
بابہ آدمہ سندِہ نسلک بُڈہ موہنیُو۔

سُو بُہ گو چھہ منز ہ وزان ۔ تہ مرُنک چھُنہ خیالی کران

لیڈر ۔ ژیہ کِتہ بُوزتھ تِہ سُند؟

ہیے ۔ تِہ سُند چھُ بیر تھ کانہہ آسان ذکر کران ۔ تہ یہ چھُ اکھنوی

کتابن منز نِہ لیکھت ۔

لیڈر ۔ سُو کیتھہ سنا چھُ ؟

کیتھہ دیان سُو چھُ مودنہ سُنزہ کلہ کھا پِرہ ہندی تاٹھی چھوٗنت ۔

تہ کینہہ چھ وِنان سُو چھُ پریتُن ۔ کرنزہ کہ اُچھ کھانکھر کیا ٹھی ۔

مگر لیڈرہ ژہ چھُت ناتس متعلق کینہہ تِہ بُوزمُت ؟

لیڈر ۔ بہ چھُس نہ تسندس آسنس پتہ تھی کران ۔

مگر یہ چھُ موجودہ رایہ سراسر خلاف ۔ سو ٹُڈہ موہ ہنیو چھُ ساروی

چیز وکھوتہ جادہ موجود ۔ سو چھُ تحقیقہ چہ کرکانہِ منز لبان ۔

سائنس پنڈِتہ سُندی کِنہ چھُنہ اسی وجود تہ ژہ ہیکھ نہ

یقینہ سان ونتھ نِہ اُسی چھا کنہ نہ

چندرا ۔ اُسی ۔ اُسی چھہ نِوہ کھونہ نوٗی ۔ اِسہ چھُنہ ونیمہ

کِنِھہ ہندہ ثبوت تیُجِ کانہہ سند اُنی منز نزہ اِسہ چھُ وجود ۔

لیڈر ۔ تہیُ چھوا پُرزی پنڈتن نشہ گمنی ۔ تہ پتِن رابطہ متن

سینی قایم کورمُت ؟

کیازہ ؟ لیڈرہ اتھ منز کیا نوقصان چھُ ؟

لیڈر۔ ٹہٕ چھِیو تِتھے کنٛی۔ یِتھہ کنٛی ہر دِس منٛز سفید وُنٛل چھِیان چھیہ

نہ تہندہ خونکُ ووٗ ژھاد تہٕ گرٛشہ تہندہ دلہ منٛزہ غایب۔

مٔہ چھ اکھ تجویز۔

لیڈرہ۔ کیا؟ کیا تجویز چھوی؟

ہٕہ آسوہ نا اکھ ڈرامہ ژھاران۔

اوہ۔ اوہ۔ اُسی آسی اَمہ باپتھ متھے ہتی۔

اَسہ کرِو اکھ ہیٹھ تیز مغز ماری زہ کو کن ہیٚو شاہی عدالتس منٛز

شکایت ہیٚنتھ گژھُن۔

لیڈر۔ اچھا۔ یہ ہیٚکہ اکھ پاٹھر تجویز کرتھ بُن نوٚ وآسہ۔

کیا؟ کیا؟ اَسہ وَن۔

لیڈر۔ گرِ ھو نہ رٹیون بڈہ موہیٚنوٗ۔

بے شک چھہ یہ کتھ نوٚی۔ مگر اسہ چھنہ یہ پاٹھر باسان۔

لیڈر۔ مہ چھہ یقین زِہ تہٕ ہیٚکیوٗ نہ یہ کرِتھ۔

کیا ہیٚکوتا؟ اَسی کرو۔

لیڈر۔ نہ۔ ہرگز نہ۔

اچھا۔ ہرگاہ اَسی بفرضِ محال سوٗرٹون۔ ژہ کیا دِکھ اَسہ؟

لیڈر۔ بہٕ زانوہ تہٕ ہیٚنٛز گور۔

گور؟ ژہ چھکھہ اسہ وفتہ بروٗنٹھی چھٹراوُن۔ سٹھہ لاوُن

نہ بڈہ راوُن پڑھان۔

لیڈر۔ تیلہ کیا زن گژھُس بہ کرُن۔

اگر اَسی سورُٹون ۔ تیلہ نِوے اَسی ژہ یہ لیڈری۔

لیڈر۔ نہ گژھہ میانہ خاطرہ بوڈ آرام ۔ تہ بہ چھوہ بروٹھی

مہ اَڈ چہ بھیڑا و مژہ ۔ اچھا بہتر۔ تیلہ گو اِمہ کنھ منز فاصلہ۔

اوہ ۔ یکہ فاصلہ۔ اَسی انون سوزیہ لِنشہ سونتہ چہ پیم دوبہ

مگر اِسہ کیا چھہ لس کرُن؟

لیڈر۔ تہ بہ چھُوہ تس پہنہ نس جشن بہارس منز شامل ہون سپدنہ۔

ہاے۔ نہ نہ۔ نہ گژھہ بڈہ وُلتہ۔ تیلہ گژھہ امہ پوشن یکدم

بیول نہ سارنی گُلن ہنز رانہ موگل۔

نہ سارے پانچھ تارہ ہنز سنسکرت شعر پرنی۔ نہ ماں نہ

ناں چو آوازہ ہنز کران سارسی ہوس منز سوز پادہ۔

لیڈر۔ نہ تہ ہنزی کملہ کھاپری گوہ بہ دور اندیشی ہنزی تیز۔

زہ ہی ہیکیو نہ پہنہ ہنز قدمن پیٹھہ ڈرنھی۔

کوتاہ بیم ناک۔

لیڈر۔ نہ تہ بہ کرہ سارنی ہندن رنج۔

توبہ۔ توبہ۔

لیڈر۔ نہ ہی بُلبُلو ہنزی ژھی باگی یا نے پانس ۔ تہ پانی پانس

نہ پآنٛ پانس ہیٚ یوٚ کنہٕ ڈر - تِھنہٕ کانٛہہ ناکارگی کریو -

لیڈر - نہ -

بس یِتھوٕی نہ نہ - اَسی چھہ ارمانس تیار -

اَسی نَرادو بُڈہ موہنیو رٕٹہ نیچ کھیلی -

اَسی ژھنو یہ کتھ وندس نام نرآوی کھٹی - یتھ سونتہ کالس منز

چھُہ اِسہ چون ساتھ سٹھاہ -

لیڈر - اہنیہ مہ تورٕ فکرٕہ - تۄہہ چھوہ بروٚنٹھی بُڈہ موہنیو سنزی

تیرادٕجن ژامٔتر کیا زہ اکی علامات کیا چھہ ؟

لیڈر - تۄہہ چھوٕ نہ کانٛہہ جوشاہ - تۄہۍ چھوہ قدم تُلنی

پونت ہوان - تۄہۍ کونہ چھوہ از آیشاہ کران ؟

اچھا بہنٔز - مون - ڈلو -

ڈلو - اَسی گژھو بُڈہ موہنیس نیتہ - نہ یتہ اِسہ سُہ نظرہ گژھہ

اَسی ژھنون سُہ سفید مَس والکی پآٹھی مُولہ کڈِتھ -

لیڈر - مگر بُڈہ موہنیو چھُہ مولہ کڈنکس کاروبارس منز بڈہ

ماہر مُنٛدلو ڈ ہتھیار چھہ کھرو یہ -

مگر یہ کیا ضرورت پیوی اِسہ یتھہ کنی کھوژہ ناوُنک - بلکہ اَسی گنہ

مُہمہ نٔتھہ نیرو - اِسہ پزِن ساری خوف - سارے رباعہ - ساری

پنڈتن نہ ساری شانتر یتھہ کُن تراونی -

رَم چھ گیوان

اَسی درا ے پنہ نِس منزِ لِس کُن
کھوژان چھنہ اَسی نِش اہنِزِ نِش نِش بُڈہ موہنِس
سانی وَتھ چھہ سیئز نہ کھیٚج۔
سُون بور چھُ لوُٹ - نِہ کیباژہ سوں چندہ چھہ نحالی۔
سانی بیوقوفی کُس مٲکیہ اسہ لوُٹہ نِتھ۔
سانہِ حالمرہ چھُنہ کانہہ آرام - نہ سہولیتھا - نہ تفریحا - نہ کامیابیا۔
اَسی چھیہ تقدیرِ چہ کھسہ وسہ سینی ہینی نژان
اُسی چھیہ شنی بازگیذان - یا چھیہ زنیان یا ماران
اَسی چھنہ نِس لوُٹرِس کھوژان۔

دوٚیِم اَنٛگ

بانٛگ گوٚڈ

{بہارِ کِ نقیب چھ وَندس مۄہرٕ ہُند جامہ لوٗٹنہٕ چ کوشش کران}

پُتٕمِس سٹیجس چھ گاہ پیوان۔ بُڈٕ وَنٕدٕ چھ بوٗزنہٕ یوان

یِمِس مُنٛزِ چھ بہارِکِ نقیب لاگِتھ ستاوان۔

بہارٕکیٚن نقیٖبن ہُنٛد گیوٗن

گنڈن یاجِ اَسی ہنہٕ نہٕ یانٛتھ چھ ژھاران
نلان ہینٛدرٕ چھکِ صبح بروٚنٛٹھ چھ گاران
چھک اَسی جاوٗن بولہٕ منٛز ناد لایان
ہلان لبخہ حرکٔژ کٔنٛتی ناد لایان
چھ اَسی ابرٕکِس نوٗرٕ چکہ چاوٕ ہِی منز
یِمن ییٹھ کران طلسماہ ترٛاوِنک سننز
چھ اَسی زیٹھ کھنٛگالہ ترٛاوان موش
چھ آخرٕ دلاتی سہٕ اسہٕ اسیتھ اسَنٛسَ
کران جاک وقتس چھ اَسی کھیسہ سوٗروٗی
یِمت لوٗٹہٕ واپس یِوان لوٗٹہٕ سوٗروٗی

وندٕ اہ۔ دِل پنٕ چھوی ژہ اسہِ دِنُن
پنُن الہ ونین بیہ ونھرن اندر گاہ تراوُن
پنُن پان پوشن اندر پھولہ ناون

ژُنڈک باغ

مِہ ترٲوِو۔ ونکین دِیو میہ گرٛھنہ باپتھ
کرُن چھُم سفر سٕہ دٔرہ کھونہِ سرد شمالُک
میہ نیخ لسنہ بِٹھ کوی سکوں لبنہ باپتھ
تہُند خندہ بے وقت ہا میانہ یارو

ژٕہ چھک میانی الوداعی آوازِ نوس بیہ وٲلی سندن استقبالی باتن منز بدلاوان نہ ساری چیز چھہ میہ بیہ نہُندین دلہ کین آرن منز کھنچان۔

بہارٕ کین نقین ہُند گیوٗن

چھہ اُسی زندگی ہندی جوش اُسی
میوان زاگ پھیران آسان ژوپاری
چھہ یاران اُسی لوٗٹ کرنے ژہ ساعن
تھین یم چھہ زنزیتی۔ تمکنی آخری بس انداژن

چھلکھ پتھنے واوہ مالن ژوٚپورُوی
گنڈتھ اسی ٹھوٚوتھ پوشہٕ زنجیرہ سیتی
ننی ینہٕ بہارن ینٛنہٕ قیدٕ ٹھوٚوی متی
پتہ زانان ژٔیہ آسان چھی ٲسنی سیتی
جوٲہر جوانی منٛدی چھی کھٹتھ ٹھوٚوی متی آسان
پتہ ہین بُڈہ زچین تل۔

(دُپہر)

پتمس سٹیجس چھہ اکھ گرٕ ہان۔ نہ جوان ہنز جماعتھ چھہ بُڈس سٹیجس بیٹھ بوان۔ سینری بدلاونک چھنہ کانٛہہ خاص ضرورت۔ تماشہ بین ہیکن یہ پانے خیال کرتھ۔

کرہ ناو یا۔ کرہ ناو یا۔ پرمژ راوسہ۔

کرہ ناوی۔ کیا سا گرٕ ہو۔

اسہ گرٕ ہہ بُڈہ موہ ہینو۔

نارہ مانز۔ کُس بُڈہ موہ ہینو۔

کرہ ناوی۔ کُس بُڈہ موہ ہینو۔ اِسہ گرٕ ہہ سوی بُڈہ موہ ہینو۔

نارہ مانز۔ سو کُس چھُہ؟

سوی بہ سا۔ پوٚز نہ اصلی بُڈہ موہ ہینو۔

کرہ ناوی۔ اچھا توٚرُم فکرہ۔ تُہی کیازہ چھو وُن سہ ژھاران۔

جشن بہارہ باپتھ۔

تارہ ماثر ۔ نہندہ جشن بہارہ باپتھ؟ تہِ ماچھوٗ پاگل گمتی؟
بہ حالتھ چھنہ اسہ وُنی گمژ۔ اَسی آسی گرہ ڈہ پیٹھے بیٹھی۔ نہ آسہ
لوزو ہر ہمیشہ بیٹھی۔

رِم چھہ گیوان

نے منزس وایان سورنبہ وول نظرن ژھایہ ستے
اَسی گرہان مدہوش وچھو وُچھو۔ بہ چھہ ماران گراینے
ژھرک واواہ چھہ زن فلواہی گرتھ گرتھ لو دمُت
ٹکھ نوان چکرہ دوان شاخن گگوساہ ترو وُ مُت
سِربہ تارک شوقہ گرداس اندر ہیتہ آپہ نے

اچھا کرہ ناوہ ۔ وُنی ون اَسہ بُڈہ مو ہینوسُندیے پتاہ۔
ژہ چھک ہینو ناو اکہ کاٹھہ بیٹھ گاٹس نوان ۔ ژہ آسی
ضرور ۔ پتاہ زنہ ......

کرہ ناوی ۔ میانی کام چھہ وَنہ تامتھی اوت محدود۔ یہ
کمی سُنزی وَنہ چھبہ ۔ اتھک کیا مطلب چھُ ۔ مہ چھنہ کانہہ
موقع بہ دریافت کرنس ۔ تہ کیازہ میون منزل چھُ کاٹھ ۔ گھرونہ۔
اچھا پکیو نیرو ۔ اَسی آز مادو کھسارے وَنہ ۔

ہِم چھہ گیوان

نے منزِس وایاں چھُ سو رنیہ وول نظرن ژھایہ تے
زیرِ ہم امکوٗہی چھُ سۆ درن مارہ ناوان گرایہِ تے
خنہ دِل ہیم سأنی وچھی وجدس یوان
دمہ دأریہ، فکرہ ترأونھ باپہِ زٕھن
پننہ نہ وَتہِ ہیٹھ ٹنک مہ کرشکہ ھٹیلہ دٕن
وَنھ گرژھان پانے ہُشار
آزادی ہندین نژہ وبلن قدمن تل۔

کرہ نأوی ۔ چُوکِ دار چھُ یکان ۔ تسَ پرژھو ۔ مِہ چھہِ وَنہِ ہٹر
خبر۔ اَمِس چھَہ وَتہِ پکہ وٕنین ہٹر خبر۔
چُوکی دار ۔ تہۍ کم چھوٕہ؟
أسی چھِنے یِم نژہ وچھان چھک ۔ سأنی کیفیت چھِہ صرف یژی۔
چُوکِ دار ۔ مگر تُہہ کیا گرژھہ وِہ؟
أسی چھِن بُڈہ موہ ہینوٗ یژھان ۔ سوٗی یُس ندبجر زانہہ سورِہ نہ۔
چُوکِ دار ۔ یہ کِہنھ مژراہ؟ تہۍ تسِ یتہ لاران نہ شہ تُہہِ یتہ
کیاہ زہ؟
چُوکِ دار ۔ تس چھِہ گرم باوٕنکہ شراہ بستی پنُن سر دُون گرماونک شوق
أسی کرونس ہیٹھاہ گرم جوشی سان استقبال ۔ أسی چھِ صرف

سوڈبشن پرھان - ژہ چھیا سُہ نظرہ گومُت ؟

ہُجوٗ کر در - مہ چھُ روٗت پہرہ آسان - بہٕ چھُسک نہٕ لکھ وُچھان -
مگر خالہ خطہ زانکھ نہ -

مگر اوہ پرنہ کانہہ چھُ زانان سو چھُ بوڈ شرِ ژور نہٕ چھوون
سُوی ژُورِہ نیُن پڑھان ! یہ گیہ پوٗختہ باورہ گی - ہرس گوفاش
سأنی باورہ گی چھہ فورن ننان -

ہُجوٗ کر در - ہہٕ چھُس چھوٗ کر در - یم لکھ بہٕ سڑکہ پکان وُچھان چھُسک
رُنم چھہ واریاہس حدس تام ہِوی - اوے بلہ بہٕ کانہہ عجب
چیز اہ وُچھان چھُس - سو چھُ میہ باد روزان -

امی سنز کتھہ بوزِو - سانی معزز ہمسایہ نہٕ چھِہ یہی کتھہ ونان -
زہ اسی چھہ عجیب -

اوہ - اسی چھہ عجیب - انہہ منز چھِنہ کنہہ غلط -

ہُجوٗ کر در - مگر یہ سوڈوی چھُہ بالکل شُرِل -

تہٕ چھکھ سائہ بوزان ؟ سون دادا تہٕ چھُ یی ونان -
اسی چھہ خبر کینہ کالہ پیٹھہ پتھی یہی شرل کران آمتی -
تہٕ ونی چھُنہ سون شر آسنس منز کانہہ شکھاہ -
تہٕ اسِہ چھہ اکھ لیڈر - یُس شُری لآزی منز پوٗختہ تجربہ کار چھہ
سُہ چھِہ نتوت بے پرواہ پاٹھی دوران - زِہ سُہ چھِہ قدمہ پتھہ

قدمہ پتھ واتس ہاران تہ پکان۔

چوکدر۔ تہ ہتھ کم چھوہ؟

اسی چھہ واسنہ ہنزہ گورژہ منزہ آزاد گمتۍ بنہ پونبر۔

چوکدر۔ (اکنہ کنۍ) پاگل۔ محض پاگل۔

تازہ ہانز۔ اچھا وزی کیا کرو تہو ساری؟

چندرا۔ اسی گرشھو۔

چوکدر۔ کوت؟

چندرا۔ نہ چھنہ اسہ فاصلہ کہ رمت

چوکدر۔ تہ ہیہ چھوہ گرشھنک فاصلہ کہ رمت۔ مگر بہ زنہ زہ کوت چھوہ گرشھن۔

چندرا۔ نہ کرو اسی پکان پکائی فاصلہ۔

چوکدر۔ تہ کیا گو؟

چندرا۔ امیک مطلب چھو یہ شعر۔

تم چھہ گیوال

چھہ اسی دوران دوان آرامہ رستوی
چھہ اسی دوران یلہ آوارہ تارک
نبس ہیٹھ گگاہ دوانی تم تہ لوسان

چھہ وایان أسی ربابا منزلن ہُند

چھہ یمہ ورِنہ سأنی انھہ کھوٚر

حرکتُک خندہ دُور چھکران

جوانی ہُند رنگارنگ خرقہ سونُوی

چُھہ فضائس منز کرانی واہ آسان

چُوکدر - توٚہہ چھا سوالن گیٚوی گیٚوی جواب دنیچ ہاٚل

چندرا - اوہ - نتہ چھُنہ جواب فکرہ نزان -

چوکدر - گوٚ تیلہ چھوٚہ ہی زانان زہ تہند یا ئتھ چھہ فکرہ تران -

چندرا - بالکل - یکبازہ تن منز چھہ موسیقی -

تِم چھہ گیٚوان

چھہ أسی دوران دوان آرامہ رُوستُوی

چُھہ سمسارُک یہ گردش ٹوٚٹھہ تھاوان

یمن یم لس چھہ ہمدم منزلن ہُندی

نبس پرأٹھہ چھُہ تمُند ناد وانان

کران موسم وتن ہنز رہنمائی

تھوان پر تیتھہ شابہ کری پوشہ وتھرُن

چُوکدر - کانہہ معمولی انسان نہ چھُنہ زانہہ تیتھہ یا ٹھی کنھہ نہ ٹیتھ گیوُن ہیوان -

چندر - أسی گیہ تیٚتیہِ ننگہ - أسی چھُنہ معمولی انسان کینہہ -

چُوکدر۔ توٚہہ ہیٚہ چھُنا کانٛہہ کارٕ بارٕ ہ؟

چندرا۔ نہ۔ اَسہِ چھِہ چھُٹّی مناوان۔

چُوکدر۔ کیازِ ہ؟

چندرا۔ یتھنہ سون سوٗروی وقت راوٕہ۔

چُوکدر۔ مہ چھُنہ تہٕنٛد پوٗرٕ فکرٕ تران۔

چندرا۔ تِتھہ پٮ۪ٮ۪ہ اسہ مجبوٗرن یہٕ گبٕوٗن۔

چُوکدر۔ نہ۔ نہ۔ نہ کرِنچ چھنہ ضرورتھ۔ مہ چھنہ امید زِہ ہ کیاہ سمجھووہ تہہٕ امہ کھوتہٕ جادہ۔ ہرگاہ تہہٕ گِیٚوِو تہٕ۔

چندرا۔ پرنتھ کا ئلسہ چھہ اَسہ سمجھنچ آسٕن تراوٕمژ۔

چُوکدر۔ اگر تہہٕنٛد یتھوٗی ورتاد روزِہ تتلہ کتھہ گژھن یکن تہنزٕ کامہ برونٹھ۔

چندرا۔ توٗت نام اَسی یکان گرتھو۔ توٗت نام چھُنہ کٔنہہ چیز، اسہ ایتی یکہ نکھ ضرورتھ۔

چُوکدر۔ پاگل۔ بالکل محض پاگل۔

چندرا۔ یکیا آو سون دادا۔

دادا۔ تہہٕ کمہ کتھہ روٗدوٕ وہ یتھہ؟

چندرا۔ زٕہ چھےٚ ناتباہ۔ اَسی چھہ ہوٚکھ پاٹھہ آزاد۔
کیازِ اسہ منز چھُنہ کانٛہہ گوٚبرِ اہ۔ مگر دادا چھُہ وہرٕ ژ ہُند

رُود وُبریِبُو ۔ تس چھُ پنُن پان لوٗزراونہ باپتھ گاو بگیاہ ٹھُہرُن۔

دادا ۔ ژہ کسُ گوکھ؟

نارہ ہانز ۔ بہ چھُس نارہ ہانز۔

دادا ۔ نہ ژہ کسُ چھُک؟

پُوکِر در ۔ بہ چھُس پُوکِر در۔

دادا ۔ بہ سپدُس تہ بہ وچھِت سیٹھا خوش ۔ مہ چھُیہ کنہ لیوکھمت نہ بہ چھُس تو بہ پتہ نہ بوزہ ناوُن بُرھان۔ اتھ منز چھینہ کانہہ کتھا فضوٗل ۔ اتھ منز چھیہ سیٹھاہ اہم سبق۔

نارہ ہانز ۔ بڈہ جان ۔ تلسہ بوزہ ناونیلہ۔

پُوکِر در ۔ سُہن ووستاد اوس اَسہ ونان ۔ ریژہ کنتھ ونن والی چھہ سیٹھاہ آسان ۔ مگر بوزن والی چھہ کم آسان ۔ انتہ گرِھ دِل آسُن ۔ یکو تیلہِ خاب ۔ بوزہ نا رو۔

دادا ۔ مہ کیا بہ وُچھہ وَنہ پادشاہ سُند اکھ افسر اکِس سوداگرس نہُنوان لوان ۔ پادشاہن اوس ستندی پأنسہ کنہ باپتھ بمتس اپز الزام لوگمُت ۔ امہِ سبنو آیہ مہ وُزِ نی ۔ تہند گرِتھ ژانُن رُژہ پُھپنہ زانہہ نہ اکھ سطر نہ لیکھان ۔ بو سہ نہ کنہ اصل واقعہ سپنی مہ پانے وُزہ ۔ تہُو ہیکیو کھ میانی شعر نہ وانہ سٹرکن تہ بازرن منز پرھاوتھ۔

تارہ ہانز ۔ مہربانی کرتھ بوزنا وتہ اِسہ کیاہ چھیٹ لیوگمٹ ۔

دادا ۔

نَے شکر پانس اندر چھوی رس بھران
بیچھ ونی ژاپان دَرِتھ دَرِتھ ژِرہ دِوان
بیوقوف تہ تہ سبق امہ نشہ ہیٗچھِو
میوہ دار آسان یُس گُل سُوی پچان

تہ ہیکو سمجھِتھ زِ نَے شکر چھُ مشکلس منز پوان ۔ مخض اَدہ موکھہ زِ بہ چھُہ پنہ نِس رَسس دُژھرِن پژھان ۔ مگر کانہہ بیوقوف ہیکہ نہ تتھ کُلس گاٹِتھ یُس میوہ وُوزِ ہاوان چھُہ ۔

چُوکدر ۔ تارہ ہانزِہ ۔ آہ کیا شاندار کلام چھُہ ۔

تارہ ہانز ۔ اَہنسہ چُوکدرہ ۔ اَتھ منز چھُہ پانہ خاطرہ بڈ سبق ۔

چُوکدر ۔ بہ ہا چھُہ مہ دپان غلط وان ۔ اگر میون ہمسایہ کانہہ تیتین آسہ ہے ۔ بہ پژھہ ہا یم شعر لیکھنی ۔ پنہ کین لُوکن سُونزِ سمنہ خاطرہ ناد ۔

چینڈرا ۔ مگر تارہ ہانزہ ژِیہ چھُنہ اَسہ سیٹھو نیک وعدہ کورمُت ۔ ہر گاہ اَکھ پھیرہ دادا پننہ رُباعیہ پرنہ شروع کرن نیلہ سپدہ ۔

تارہ ہانز ۔ تُوہہ سیٹھی بُن ۔ تہندہ پاگل پن چلنہ نہ ۔ اَسی تھیہ

ووٚل خوش قسمت زٕ اسہِ سمکھی پنہ سُن وپہ ستادس - اَسہِ پرٕ
لڑٕ وکھوٚ سینتی موقعہ رٕتھہ کھارُن - اسہِ ساری ہیٚبتن وٕونی
بڈُنی - کس چھُ پتاہ زٕ کر آسہ مرُن ؟
نیلہ پری ژیہ سائس صحبتس منز زیادہ روزُن -
پنشدرا - ہہُ ہیکیوٚن پریٚنھ ونہِ دوہُم دا البتہٕ - مگر یلہ اسہِ
اکہ لٹہِ مرو - خدا صاب کرِہ نہٕ دُوبارہ اسہِ ہو بن احمقن یادہ
کرپنچ غلطی -

نیلہ وونی چھہ اژان

نیلہ وونی - ہاہے چوکیدرا -
چوٗکیدر - کُس ہُہ چھوٕ ؟ نیلہ وونی چھا ہہ ؟
نیلہ وونی - یُس شُرہ ریچھان اوسہ سُن سونیوکھ بُوٕہ رات کینہِ
ژُوٕرہ -
چوکیدر - کیہ ؟
نیلہ وونی - ہی بڈہ موہ ہینیو -
جوان (یکہ وٹہ) بڈہ موہ ہینیو ؟ زٕ کیا چھک ونان - بڈہ موہ ہینیو
نیلہ وونی - جناب بڈہ موہ ہینیو - تہُ کم چیزن کری وہ تیتر خوش ؟
ہاہینسہ چھہ اسہ ناکارہ عادت - اسہِ چھہ ہینکتہ منگہ خوش گژھان
چوکیدر - (انکھُن) پاگل ! محض پاگل !

زِیہ چھُ نھنا بُڈہ مو ہِیتھو وُچھِتھ ؟

تِلہ وونی ۔ میہ چھُ خیال میہ وُچھ سُو بوہ رات کیٹ دُورہ گوہ ڈینگ جوان ۔ سُو کیتھ اوس ؟

تِلہ وونی ۔ کرہُن ۔ ہِمِس سائنس چُوکِ در بأیی ستہ کھوتہ زیادہ کرہُن ۔ راتھ ہیو کرہُن سینس بِیٹھ زہ اُچھ کرتھ تِلہ وانی کِمیّن ہندی باٹھی رتو ہان ۔ زِنہ گلہ نہ اسہ ۔ سو گرتھ سانہ جشن بہارہ خاطرہ کیتھ تام ۔

چندرا ۔ اسہ بیئہ ینہ تأریخ زونہ یچھہ بیٹھیہ گنہ ڈچھس تام بد لاوُن ۔ تکیازہ گنہ ڈچھس چھنہ بنہ یِس وُچھس منز اُچھن ہنز کا ہنہ کمی آسان ۔

چُوکہ در ۔ مگر وو ستو بہ چھُس نو ہہ ہنبہ کران ۔ زِہ ہُ تھو چھو نہ گاٹہ جار کران ۔

نہ ۔ اُسی چھنہ ۔ اُسی آے بیہ تہ بہ زنا ونہ ۔ اُسی چھنہ زا ہنہ کا ہنہ کأماہ گاٹہ جارہ سان کران ۔ یہ چھُ سانس عادتس خلاف ۔

چُوکہ در ۔ تُہی چھوا تھ ٹھٹھہ زانان ؟ دو ستو بہ چھُس تو ہہ تنبیہہ کران زِہ ۔ یہ چھُ خطرناک ۔

خطرناک ؟ یہ چھُ سأروی کھوتہ بوڈ مخولہ ۔

ہمہ چھہ گیوان

نہ اَسۍ زیادہ رٔنگی نہ اَسۍ زیادہ دانا
وصف اَسہ نِیُوی ہِھُوی یہِوی سون شانہ
چھہ نہ بہت نہ بو ننان اَسہ جایہ جائے
چھُو نہ خطرہ لاران ترا وان سائے
یہ کینژھا پھان اَسۍ نہ مشران سورُوی
چھہ بدلے ونان لُپھنگن پیٹھ نہ پُورُوی
چھہ اَسۍ پانہ پانس مصیبت انانِی
چھہ اَسۍ عالمس منز ملامت ہیوانی

پُوکر در۔ ہے تُوہہ ونیوو کمس تام لیڈرہ سُند۔ سُہ کتہ چھُہ۔ اگر سُہ تُوہہ سینٹو آسہ ہے سُہ تھوہ ہے تُوہہ حسابس اندر۔

سُو چھُنہ زانہہ نہ اوسے اَسہ سینٹو۔ وزان۔ یتھنہ سُو اَسہ حسابس منز تھوہ۔ سُو چھُہ اَسہ صرف وتہ پیٹھ وانہ ناوان۔ نہ پانہ کھُور موران۔

پُوکر در۔ یہے گیا لیڈری؟

چندرا۔ بس چھا لیڈری ہند خیال۔ تو ے نہ چھنو اَسۍ سہ بنہِ لیڈر مانان۔

چوکِدر ۔ نیلےُ چھےُس بڈہ سہل کام ۔
چندرا ۔ لکُن رہبری کرنی چھےُ سہل ۔ مگر تم پکہ ناونی چھےُ سہل ۔
تم چھےُ گبواں

نہ اسی زیادہ رنی تے نہ اسی زیادہ داناہ
وصف اَسہ ییوٗی چھوٗی یہوٗی سوٗن شاناہ
سوہ وِز اسی منحوٗس یلہ اسی چھہ زانمتو
سہ وِز عقلہ ہندی اسی تارک سوہ تیاومتو
نہ جانبازن ہندہ نفیح امیدا
یکان اسی یکُن سانہ بایتھ نویدا

دادا ۔ ووہ لہ سہ ییرو ۔
چوکِدر ۔ نہ جناب نہ ۔ بیٹھنہ تہ یمن سینتی پکنہ سینتی پنن پان
یتیس منز نراوو ۔
تارہ ہانز ۔ جناب تُہ یہ بوزہ ناووا سہ پننی شعر ۔ سانی ہمسایہ
تہ وانن پوٗری وُنی ۔ یمن تہ وا تہ اَمیک سیٹھا فائدہ ۔
دادا ۔ نہ ۔ بہ یہیکہ نہ اکھ قدم تہ ییتہ نس اورہ بورڈ لتھ ۔
بنلہ دِموا اسی قدم ۔ یمن چھنہ سون ییتہ رودن خوش پوان تکیارہ
اسی چھنا یمن جاے گگرا بہ گران ۔
تُہ چھوا آدی تلرین ہنزی بانبراے بوران ۔ یمن چھ داداسنزن

رباعین ہندہ مانچھک مشک یوان۔
نو جوان دیکہ وڈِہ ، تم چھ پکان ، تم چھ پکان۔

گامہ لُکھ چھ اژان

گامی۔ یہ چھا پوز زِ ہیتہ ہیہ کیاہ تام بوزنا ونہ؟ تُہۍ کم چھوہ؟ کیا توہہ چھا بوزناوُن۔
نہ۔ اسی چھہ یہ تھقیچہ زِ باوتیہ کران۔ مگر یہ نہ۔ یہوی اکھ وصف دیاوہ اَسہ نجات۔
گامی۔ ہم کیا ںنا چھہ وَنان؟ باسان چھ ہم چھہ پریٹہ نزاوان۔
چندرا۔ اَسی چھہ صِرف تتوُی اوت ونان۔ یہ اَسہ پانس لوُرہ فکرہ تران چھُہ۔ نہ تمہ چھہ توُ ہہ پریٹہ باسان۔ داداچھُہ توُہہ تی پھیری پھیری ونان۔ یہ توُ لوُرہ پاٹھہ فکرِہ تران چھُوُہ۔ نہ توُہہ چھُوہ نمہ دانائی ہند جوہر باسان۔

لڑکہ چھُ اژان

لڑکہ۔ میہ مہیوک نہ سہ رٹھہ۔
کسُ؟
لڑکہ۔ بڈہ مو مہینو۔ بسُ ژہ ژھاران چھِہن۔
ژہ وچھنا سہ؟
لڑکہ۔ میہ چھُ خیال۔ مِہ وُچھ سُو اکس موٹہ کارہ منز گژھان۔

کوٗت ۔ کتھ طرفس کُن ؟

لڑکہٕ ۔ میہ ہیوٚک نہ صحیح اَندازہ کرِتھ ۔ نمسند بن پئین ہنز گردچھ

وُنہِ ہوٚہس منز نژان ۔

دوٕلہ نیلہِ نبرٕ واسی ۔

تمیٚ چھُ اسمان ہوٚ کھمِنبو بنہ بیترٕ وسینی پورمُنت (نم چھہ گرٕ ھال)

پُھوکٕ در ۔ ژٕ نم چھہ پاگل ! پوٗرہ پاگل ! محض پاگل !

نژیُم انگ
گوڈنیُک گیُون

{ وندہ چھُ یوان ماوتہ ۔ تمُند گھٹتھ پاُون چھُ نوُن ہوان ییدُن }
پتمس سٹیجس چھُ گاہ پیوان ۔ وندہ نہ بہارکی نقیب چھ ننھٗ گژھان

بہارکین نقیبن ہُند گیُون

یوان سُی یوزنہ گھمبیر کوتاہ
چھُ بڈ کوتاہ ۔ زُورُ سُی پیبر کوتاہ
ننانت کینژ چھس ژھوپہ دوپ کرتھ کیاہ
پہ مرچہ گرہ نیبارِی منز سرِتھ کیاہ
دلو یار ووتی ۔ گرہ وانتہ بر ونٹھی
مرتھ دِنہ ہوس ینُ پان پرزہ ناوے سُی
مسافر جامہ بدلاووس سارِی
پوشاکھاہ نووا سہ ونہ یاو ُنک لاگوس
ژلبو پتھ مردہ چیزن ہُند اُمس ٹھلے
اِمس اندازہ بنِھ سارِی ڈلن ۔ پنہ نیِ
بیاکھ چھوکھ چھہ گیوان

سو وِز واتان چھہ دُنیا زانہ پلہ پانے
تہ نوزھُونہ ہک کڈ نہ سایِن تہ زھایِن ہنینی اندر
یِحہ کہ امہ نالہ متہ منزہ چون دل
دریا وبنہ ژ ہٹہ مارہ آمن منز
شمالک واوژلہ دُور ہُون منز وسایو
چھہ جادوگارہ سنزی ڈابرہ کران ڈب ڈب وزان پیہم
پھزر چھ نوی وچھان بدلاوہ رنگ کر سبز رنگس منز

شام

{ پمس سنجس چھُ انہ گوٹ گرہان۔ تہ بڈہ سنجک کاش چھُ سوت کرنہ یوان } جوان ہنز جماتھ یم چھ ساری آواز دوان

ہکیا! ہکیا! تہ یلہ أسی نظر چھہ دِوان۔ اسہ چھینہ گردہ نہ ہیوکھمیتو پنہ برگو ورآئی کینہہ لبنہ یوان۔

ہہ یا یوہہ گو أوبرہ منزہ نیِ سندہ موٹر کہ جنڈک انہار نیو نظرہ۔
نیِ سنز وتھ وننہ کھوتی چھ بڈہ مشکل۔ گرا چھہ یہ مشرق یا بان تہ گرا مغرب
أسو چھہ دئی دوہس ژھاین پتہ لاری ژھینتھ پیمتی۔
نہ۔ دئی دوہ روواسہ۔
بہ چھُسے تہ پونزونان۔ ییتھ دوہ سوران چھُ میانِس

دِلس منز چھُ ہیم جادہ جادہ گنان۔

اَسہِ چھ غلطی کرِمُت۔ صُبحکی لُوکُن ونی اسہِ کتھہ شیچھ۔
"شاباش! پکان گژھو"۔ تہ ونی چھ اَسہِ شامہ ژھای اَکھ
پیٹھہ لٹہ کران۔

مہ چھُھ فکرہ نران اَسہِ چھُھ دوکھ دِنہ آمُت۔ مہ ہیُرن ونی
داداسنزن رباعین ہُنز پر وِنٹھمہ کھوتہ جادہ قدر باسی۔
مہ چھُھ باسان اَسی آسو جلدی ساری ہینھ رباعہ ونان۔

تہ پتہ ہِن ساری ہمسایہ۔ تہ سمن اَسہِ اندِ اندی۔
تہ تِم لبِن سانہ گاٹہ جارُک پوُت جادہ فائدہ تہ تِم ژاوَن
نہ اَسہِ نُہی۔

تہ اُسی گژھو اَکس بجہ شبلہ ہندی پاٹھ روزِتھ۔ یُس
سِر دِ چھ آسان تہ ہیتھ نہ حرکت نہِ گژھان چھ۔

تہ یلہ اُسی تنہ تَش ہیُنھو کُٹھ کرن اَسہ سَخ ونِلہ ہندی پاٹھی گیرہ
بہ چھُس حیرانُن گژھان۔ سُون لیڈر آگر ونی بوزہ۔ سُہ
کیا خیال کرہ سُون؟ مے چھُھ یقین ساَنی لیڈرنی چھ اَسہِ
ونہ راوہ رآویہ منز۔ اَسہ چھُھ فضول دُوجان ژٹہ ناوان۔
تہ پانہ چھ نہ مرِہ ونٹھ ہیہان۔

پکھ سائے واپس گژھو تہ نالس ژھنوسن جیَبِھ۔ اسی وَنونس

أسی یکوی نہ اکھ قدم تہِ برٛونٹھ ۔ نہ أسی ہیموی نِرہ زنگہٕ ڈیٹھ
یمہ سانہِ زنگہ ناکارہ پھرائہ ۔ یمہ چھہ ہر ہمیشہ وتن ہیٹھ
دوران آسان ۔
أسی تھوو ینہِ اتھہ پاسن پتھ کنُ ۔ پتھ کنُ چھنہ کانہہ فتنہ
سو روی مصیبت چھہ برونٹھ کنی ۔ سانہو ساروی استخوانو
منزہ چھو کمبرئی زیادہ بڑی زیور ۔ یہ چھہ اسہ ونان "تراوو ڈاف"
بلہ أسی جوان چھہ آسان ۔ یہ سأنی چھأتی گاڑہ یاوہ
تہ شوخ چھِیا آسان ۔ مگر یتھو لاکن چھہ أسی پننہ نسی کمرس ہیٹھ
بھروسہ ہیکان کرتھ ۔
مہ چھہ سعہ کول یاد پیوان ۔ یوہ سہ سأنی گامی کنی
وسان چھہ ۔ اسہ یاسے یوومتہ دوہ ہہ صبحن زِہ یہ چھیہ
اسہ ونان ۔ برونٹھ پکو ! برونٹھ پکو ! مگر دراصل یہ
أمہ ووہن تہ اوس ۔ "اینز ! اینز" دنیا چھ سورُوی اینز ۔
سون پنڈت تہ اوس اسہ یی ونان ۔
ینھوی أسی واپس دانو ۔ أسی گرھو یوڈی پنڈتس نشہ ۔
أسی نیرو نہ زانہہ تہ پنڈتہ سندہ شاگِسترہ گیوٗ حدو
نشہ اکھ رتھ نیر ۔ اسہ گاڑاہ غلطی کرہ ! اسہ زون زہ
حرکت کرُنی نہ أسی کانہہ بڈی ہیو دُری ۔ مگر یہزی یاگھ نہ

ہیٖت کرٕنی ۔ نٕی چھہٕ بہوٚدٕری ۔ تہٕ کیارٕ یہ گو ساٚرسٕی حرکت
کرٕ وِنِن دُنیاہس مقابلہ کرُن ۔
اٚسی چھہٕ بہوٚدرٕ سرکش ۔ اٚسی کرونہٕ حرکت ۔ اٚسی ہاوو ژھوپہٕ
کرِتھ بیہہٕ نکُ جُراٚت تہٕ بالکُل ہِلو نہٕ اکھ آنٹھ تہٕ ۔
شاستریٚ وَنان زندگی تہٕ باوُن چھہٕ دو نوے ژلہٕ وٕنٕی ۔
زندگی تہٕ باوُن گژھتن برباد ۔ اٚسی ہِلوٕ نہٕ ۔ بیٚنیہ چھُہ شاستر
وَنان ۔ "ساٚنی من نِہ سون دھن نِہ چھہٕ ژلہٕ وٕنٕی" نہٕ اٚسی
چھہٕ وَنان ۔ "دوہٕ نہٕ وَےٕ ترٚاوِ دُوکھ ۔ تہٕ لوٚن پاٚٹھی بہوٚ ۔"
اَسِہ پزہٕ سوٗی نُکتہٕ بیٚنیہ تُلُن ۔ بیٚنِس اَسِہ شروع
کرے بو ۔ مگر تِمیکُ مطلب گو حرکت کرٕنی ۔
اِدہٕ ؟
یوٚتِنس واٚتی تِتی نٕی بہُن ۔
تہٕ ۔ اَسِہ پزہٕ خیال کرُن زِہ اٚسی آٚسی اوٚت واٚتنہٕ بروٗنہی واٚتی متو ۔
اَوہٕ ۔ اَوہٕ ۔ تِمہٕ بیٚتی روزہٕ سون دل تہٕ دماغ لوٚ تِہ
پاٚٹھی ۔ اگر اٚسی زانو زِہ اٚسی چھہٕ تِمہٕ نام بیٚنیہ جایہ بیٚٹھہٕ آمتی ۔
تِمہٕ چُھہ دل تِمہٕ بیٚنیہ جایہ باپتھ خاہش کران ۔ سوٚ کہٕ سہٕ نام
جاے چھہٕ ۔ بڈٕ منظر ناک جاے ۔
تِمنِس چھہٕ زمین نہٕ حرکت کران نہٕ سٹرکہٕ تہٕ ۔ مگر یتٕ نام سون تعلق چھہٕ ۔

یمہ چھہ گیوان

رٹتھ زورہ پھی جاے حرکت کرٕ نو
یِچھہ یہ تین گُلن اُسو دوان ہو کھنہ امِنٕس اند
یمہ میوہ ینہ تُنک چھہ تکلیف ٹالان
چھہ جارٕی تھوٗنٕ تارکن ہمکنچ یہ دماقت
کرو اُسی پننٕ رہہ زٕھینہ -
کرن شورٕ جنگل سمندر گریزن یوہ د
بیہو زھوہ پہ کرتھ اُسی
یمہ اسوٚ درہ چین لہرن ہند نہِ گرھتن کین
بے حرکت بیہو اُسی -
اَسَن کھنگال چھکھا بوزان ؟
آوہ ؟ آوہ - اَسُن چھُ گرھان -
کاژاہ نآئنی چھُ دِوان - اَسہ چھینہ یژ کالہ ٹھیہ یژھ آواز کِن گنڈ -
اُسی اُسی اژنام اکِہ اَسَن شہہ بابت دم پھٹِ گامتی -
یہ اَسُن کھنگالہ چھُہ سانہ باپتھ سوتنگ رُودِ ہیو -
یہ کمُند سنا اسُن چھُہ ؟
اندازہ چھُک نا ہیکان کرتھ ؟ یہ چھُہ سون چندرا -
کاژاہ عجیب عنابت چھہ امِیس اَسنچ سیزی مژ ! زن چھہ

پانژ اور وسان ۔

یہ چھُ وتہ ہندین سارنی کرہنن کنہ پھلین دُور چھکان ۔

یہ اُسن چھ تا بچھ ہیو ۔ یہ چھ پننہ تلوارہ سیتی وٹلہِ ٹکرُہ کران ۔

ریاعین ہندہ تیٛک سورُوی ہیم تہ موہ کلیو ۔ ووہ ہنوہیرو ۔

دُونکہ بیٹھہ چھ اَسہِ کامٕی کٲم ۔

شاسترچھ وَنان دِ یتھ سمسارس چھُ سورُوی ژلہِ وُنوی ۔ تہ

سوچ اوت چھ زندہ پیٛس پننی فرض پوٗرہ کران تہ شُہرت لبان چھُ

تہٕ کیازہ چھک تمیٛک حوالہٕ دوان ؟ تہ چھیا وَنہِ

ریاعین ہُندُ تجارہ ؟

شُہرژ تلہ کیا چھوی تہٕ مطلب ؟ دریاو چھا پننہ نہ

پبیک کانہہ پرواے کران ۔ شُہرت چھ زندگی ہندہ

آرُوک پوٚش ۔

(چیندرا چھ اکس اَنس سازندرس سیتی ازان ،

چیندرا ۔ مہ لوب بڑہ موہ ہیو سُندیتاہ ۔

کمس نشہِ ؟

چیندرا ۔ ہمس بُڈہ سازندرس نشہ ۔

یہ چھُ اوّن ظاہر ۔

چیندرا ۔ اوہ ۔ اوے چھنہ اَمِس وننہ ژھارنی ہیوان ۔

ژٕ کیا چھُک ونان؟ کیا ژٕ ہێکہ کھا اسہ سێنزی وتھ ہاوتھ؟

سازندر۔ آہو۔

مگر کِنتھِ کنِنی؟

سازندر۔ تہٕ کیارٕہ بہٕ چھُس ژندمن ہنز آواز بوزتھ ہێکان۔

اسہ نِ ےکن چھہ۔ مگر۔

سازندر۔ بہٕ چھُس یہ آواز ساری وجودٕ سێتی بوزان۔

چندرا۔ یامتھ میٚہ ہمن بڈٕ موہنُوی سُند پُرژھ۔ یِم گیہ کانٛہہ سێتی تھوٚد وِھت۔ یِہوی سازندری اوت آم بے خوف بوزنہٕ۔ میانٛی کینٛہ چھُنہ اُمِس اوے خوف۔ کیارٕہ یہ چھُنہ وچھنہ ہێکان۔

سازندر۔ ژٕہ چھُکھا زانان مٕہ کیازِ چھُنہ خوف؟ یہ میانٛہ زندگی ہند۔ افسانہ لُوس تہ شوقس پیٚو اینو۔ انٛہِ گٹہ راتٕ ہاوی مٕہ سێتی ساری نوٗر۔ تہٕ تمہ دوہہ پٹھہ چھُنہ مٕہ انٛہ گٹِہ ہند کانہہ خوف رُودمُت۔

اچھا۔ بتلہ بنیر ووُنی۔ سامہ تارک کھوٚت۔

سازندر۔ بہٕ گیوٚہ۔ نہ گیوٚان گیوٚان پکہ۔ تہٕ ہی پکیوم بێتہ۔ یوٗ دوے نہ یہ گیوٚہ۔ مہ ییہ تہ ییٚنی وتھ اتھہ۔

چون مطلب کیا چھُہ؟

سازندر - میانٔی پأٹھ چھہ بہ وننٕھ پکان۔ نہ بہ چھُس
پتہ پتہ پکان -

سُہ چھ گیوٚان

بارہ سوٚنت تل قدم خاموش کمرس کُن ژٕہ پکھ
چھَم نہ ونہٕ معلوم پانس - چھُمنہ جشمن گاش میٔہ
میون دُنیا - زندگی دوہ نہ وسے چھہ یم تاریک سکھ
گنٹہ منز رہبر بنان چھُم چون قدمن ہنٛد صدا
بارہ سوٚنت پکھ ژٕہ امہ تاریک بٔژھہ ہٕش ہوشہ سان
دِنہ ہنزی کنہ شیچھ ییی ژٕہ راژ منزٕ سونتہ کس ہوٚسس اندر
پوشہ مارک مُشک ا دفر - گٹہ منز ماوان میہ گاہ

ژورم انگ

گینٛنک گوڈ

[جوان چھیرن ہنٛز چھِ اکھ جماتھ اژان - تِم چھِ پننی زان پہچان
نیتھ گیتس منز کران -]

دُو بارہ ہیٚنہ والہ باوُنک گیت
پوُنٛس ہیٚتھ کران "الوداع" "الوداع" آسی
یِچھہ مطلب ہوٚ بار بار یور پھیر نہٕ
ہیکو ہو - ژٕ کُس چھُکھ ؟
بٕہ چھُس پوش واگُل
نہ ادہ سہ - ژٕ کُس چھُکھ ؟
بہ چھُس پوش پارُل -
نہ یِم کم چھہ ہیتہ لس ؟
چھِ اَمیہ پوش آسی - یوزہ سودرس ژٹھس ہٕلِپی
اسان آسی نہٕ بیٚزران بہہ وقت وانان
چھِتس لو لہ منز ووٹھ دوان یس دپھیہ یُن
گگرِ ہیے ژٕ وَنتم ژٕ کُس چھُکھ ؟
بہ چھُس پوشہ سنٛیمول -

نہ ادہ سۄ ژٕ کسُ چھکھ؟

بہٕ چھُس کاٗمنی گوٚنڈ

نہٕ یِم کمہِ چھہ ونتم ۔

چھہ نۄ ٹُوچھوکھا اٗسِ نۄ ین برگنی ہٲنز

[ونہ چھُہ سونتھ بنِتھ ظاہر گژھان ۔ جوانن ہندین یکہ وٹہ پرژھمنیٚن سوالن ہُند جواب دِوان]

بار نز آوِتھ لوٚ ننگ گژھت

ژٕ چھُکھا مانان ژٕ کھینتھ یا وِلس نِشہ شکست؟

ژٕ

شہ سمکھُ کھا آخرہ ہمیشہ روزن واٚلس بڈس ۔ بسُ ہمیشہ نوٚی تو چھہ آسان؟

ژٕ ۔

کیا ژٕ چھکھا ہنٛو دیوارو نشہ درامت ۔ یم ڈٲسی بیوان چھہ ۔ تہ نہٕ نیٚل ژھنان چھہ ہن یم پناہ دِوان چھہ ۔

(بیاکھ جماتھ چھہ گیوان)

ژٕ چھہ کھا زندگی ہندی ڈٲسی ہار کھسٕنہ مانان؟

آو ۔

ژٕہ چھُکھا اجلہ منزٕ درامُت۔ یتھہ ژٕہ آخرکار اجلہ رٕسِتھ سِینہٕ ہتھو لاگے ہیکھ کرِتھ؟

آوٕ ہ۔

ژٕہ چھُکھا گردہ ہندِس دیوس کلہ دوگمُت۔ یُس چانِس اَر شہرس نیبنگلاوان چھُ؟

آوٕ ہ۔

[بہارکہ پوش چھہ ممنس اندہ اندی سمان نہ گیوان]

تازہ حُسنک غزل

کران آسہ انتظار اسی تر کہ بیٹھے تے ساتھ گزراوان
یو تامت چانٕی رٕوین جلوہ اسہ دیت سوننہ صبحس منز
یوان چھک زن سپاہ زادہ عجب قصہ ونی کوتاہ
برس تل موکلس چھک زندگی ہند واوتُی زٕیان
چھہ آس جاۓ راں گرتھان یلہ یاو یچہ آوارہ ہنزی !
چھہ بوزان چانہ زیوہ۔ بہارہ کہ خوش ہواکی پاٹھی
بہارک خوش ہوا ییتھہ کنہٕ چھُہ صُبحس عطر ہیتھ نیران
نِتھے کنہٕ چونِ دامن خوش ہواوس منز گرتھان فٕوٹی وٕوٹی
چھہ جاۓ نس یاٹھی مستس منز ملاۓ پوش گنڈی ییتھہ کنہٕ
نبس ییتھہ کنہٕ چھہ شوبان تارکن ہندی پوش گونڈی آسان

دزان اکھ نار چانس اسکسر رپہ دس اندر۔ تعجب
چھ کسُ زانان کھٹمتی چھپت ژہ کتہ نس تیر تم سا آری
پتھ موتس واتناوان جسم وجانس ضرب ہم کا ٹری

(رات)

[پتمس سینچس چھ انہ گٹہ پوان کرنہ ۔ نہ بڈہ سینچک گاش چھ
پوان سوت کرنہ ۔ تتھ پہ گہرہ سیاہی دارمتی زنگس ہٹھ واتان چھ]

(جوان ہنزی جماتھ اژان)

چندرا چھ اسہ ترا ونتھ بیہہ نیرتھ گومُت۔
سُو ژھوہ پہ کرتھ بیہہ ناوُن چھُ مشکل۔
اسہ چھُ تھکہ دنہ پتہنی آرام میلان ۔ مگر یس چھُ یکیس منزی
آرم حاصل سپدان۔ سُو چھُ اوُن سازندر منیخ کوہ لہ اپور گومُت
پوی سندہ انز کس سنہرس منز۔
چندرا۔ اکھ پوشیدہ روشنی ژھانڈان چھُ۔
تویے چھُ سون لیڈرمنس "دگی" ونان۔
چندرا۔ بلہ نہ اسہ یتش آسان چھُ ساٹی زندگی چھُ بالکل ژھربابان۔
ژہ چھُ بابا سان کیا ام سپدن وول۔
آسمان زن چھُ سانس تنھس کُن الوداع دنن والس وسنہ

سندی پأٹھی وُچھان باسان - بہ لوکُٹ کول چھُ زندٕ ونزی
قطرہ قطرہ بنران - زن تہ نصف شٮ۪کی اَش قطرہ چھہ -
اَسہ چھِنہ برونٹھ زانہہ تہ زمینس پٮ۪ٹھ تیتھ غورہ سان نظر کرمٕژ -
بلہ اَسی برونٹھ کُن تُلکھ نلان چھہ - سانہ اچھ چھہ برونٹھ
کُنی اوت مُدے گنڈتھ آسان - تہ اَسی چھِنہ پانس
دچھن کھووُرٕ کِنہہ تہ وُچھان -
اگر پرٕنتھ کانہہ چیز گردشس منز آسہے نہ - تہ نظرہ ڈلان
آسہے نہ - نٮ۪لہ یہ ہیے نہ اسہ کانہہ حُسن بوزنہ -
اگر جوانی حرکژ ہنز گرمیٔ اوت آسہ ہے - بہ ذرہ ہیے
تہ زرہ ہیے - مگر ہمیشہ چھُ اتھ پوشیدہ اوش آسان یُس
اتھ تازہ بھوان چھُہ -
دُنیاہ ہیچ آواز چھنہ یژی آژ - زہ "میہ چھُہ" مگر بہ تہ زہ
"بہ چھُس دوان" -
تخلیقہ کِس گوڈنکس کھوہ لہ وٕنِ نورس منز اوس "میہ چھُہ" "بہ
چھُس دِوانس" سٮ۪نی سٮ۪نی - اگر بہ رشتہ ژھنیت یہ
نیلہ گژھہ پرٕنتھ کانہہ چیز فنا -
مہ چھِنہ تران فکرہ زہ اَمی اَنی سازندرن کوت وانہ نادٕ واَسی آخر -
زن چھُ باسان زِہ یم نِکی سأری تارک چھ ہمِن بے شمار اچھن ہنزہ

مُدیہ یم اَسِہ پرانین مٹھی متین زمانن اندر سمکھہ مزٕ چھہ۔ لبنہ چھُہ یوان زن تہٕ ییوپوشہ منز تہٕنزہ بھسرایہ کِنِ گرٛٹھان چھہ یم اَسِہ مشرِاوی متی چھہ زنتہٕ ذان زٕ اَسہ ہنزو یاد۔ ہرگاہ نہٕ اَسی گیوو والنج پھٹہٕ۔

مِم چھہ گیوان

لول نہٕ ووتھ ماتہٕ پاسن ہیتھ کنہی ہا دلبرو؟
زندگی منز اوٕ وہراوتھ ماسکون ہا دلبرو؟
وتھ تہٕ نیتھ اوسک یکان سوی براوِیا مشراوتھا
بییہ یکن نمہ وتہٕ تہٕ ما ناممکنا؟ وا حسرتھا
چھسُ بو فیران کن دِوان بوزان آرن ہند گرزن
کن دِوان برگن یوان خوش چھم تہٕند سوت سونہ زُن
چھم میہ باسان۔ لبہٕ سو وتھ لبہ سر واتہٕ نا وہم تِتھ شیئے
شامہ کِنہ نبہ تارکن تیتھہ دوُمت لول لبہ بیئے

بہارچہ موسیقی منز یہ سہ لے پاپہ گرٛزھان چھہ کاتہٕ عجب چھیہ۔ باسان چھہ زننہٕ یہ لیدرے متین پینہ یگن تہٕنز لے چھہ۔ بہارن چھہ اونت پاٹھی ہیتی اَسی پھیری یمتین کالس سو نبراوی منز۔ اَمِس اَسی فکر اَسہ گو زھنہ فکرِ نرُن۔ تیارہ اَسی چھہ سٹھا وگتی۔

یہ اوس آسہِ اَسنو سینٹی تشلاوُن پژھان۔
مگر اَسی ساو وکھہ ہیٚنی دِل اپارِمہ بٔڈھہ کسِ غمس منز ازرالتی۔
آہ۔ یہ ٹاٹھ زمین! یہ خوبصورت زمین! یہ چھہ سُون
سورُوی کیٚتہ پژھان۔ سانین اتھن ہُندہ پھش نہ سانین دِلن ہُند گیوُن۔
یہ چھہ پژھان نہ سورُوی ییٚبرِ ژعٹُن یہ اسہ اندر چھُہ۔
نہ نِہ پیچ نہ اسہ پانس خبر چھَہ۔
اَمِس چھُہ افسوس زِ یہ چھہ کینٛہہ چیٖز لبان یموٚ سیٖتی یہ
زالان چھہ زہ مہ لوٚب نہ سورُوی۔ اَمِس چھہ لبنہ بروٚنٹھی راوان۔
ہائے سوندر ماٹی زمینی! اَسی نےٚ دموی نہ زانٛہہ ترِ دوکھہ۔

گیوٚان چھہ

ادہ ییٚرہ نارہ گٕنڈ نیٚتھ ژہ پوشہ نال تھاوے
نا دین غمن دوکھن منز کٔریتھم ژہ کتھہ نہ ستھہ تے
دوٚہہ لوٚسنیٚن بیگرٕ دل وَنٚ میون بولہ کتھہ کنی
کتھہ چھم پِوان وُٹھن تام۔ بے لےٚ تمے چھہ وزان
سُوی باگھہ یُس نہ گیوٚوے ییہ کِنہٕ اَشس کھٹِت چھُم

بابا۔ ژہ ژُونتھا۔ کُس تام زن ہا پیاڑی دراو؟
اَسہ ژیوُن نیٚوی اوت زِہ پاڑی دراو کُس تام۔

مہ باسیوکمس نام ونہ یکوٹی سُندہ چھنچ چھی گٔلنی۔
اسی درایایہ یانہٕ کسُ تامنٛہ ٹھٔنہ ۔ مگر اسہ چھہ ونی پننہ نوی
پان رٹنہ ناوننچ خاہش۔
ہنہ ساسانذر نہ پیٛو وٲتھ ۔ کوت واتنہ ناوتھ اسی؟
بنہ چھ اسہ یکہ ونہ دُنیا یکُ شہاہ لگان ۔ تارک نیگ نٹباہ۔
اسی آیایہ نوہ قسمُک پاٹھراژھارنہ ۔ مگر ونی چھ
اسہ ہنشتھ گومُت نہ یہ کیا پاٹھراوس۔
اسی آسن بٔٹہ مو ہینیوُ لٔن پژھان۔
یہ یتھ کائنہ ون سُہ چھہ خوفناک ۔ حیمہ رونٛس کلے اونت۔
اس کُھلہ وُہرتھ آکھ اژدہا بُس دُنیا ہچہ جوانی ہنزی
زُون ننگلاونُک خاہشمند چھہ ۔ مگر اسہ چھُنہ ونی تمُسند
بالکل کنہہ خوف ۔ پوش چھہ گژھان ۔ پننہ برگ چھہ گژھان۔
دریا وچہ لہرہ چھہ گژھان ۔ نہ اسی تہٕ گژھومن پننہ پتہ۔
ہے اُنی سازندا۔ تلہ تُل ستارہ نہ گیوُناہ ۔ خبر
راژ ہنزہ کُنژ چھہ بجے مژہ؟

سازندر چھُہ گیوان

پیشکش عالم کران سوروی ہمیٔن تس دلبرس
منگنہ برونٛھی چھُم یہ سوروی برونٛھہ کنہ حاضر کرس

گوس یلہ بخشس تسنز لور ٹنہ - تتہ کھوژس نہ بو
پشکیس یس کرنہ سوری گرژھہ بو یلہ یہس کھوژہ بو
صیح شفقک سعن تسند گیتی اندر حاصل کران
شام تکھ والان قرض سو نہ کوی سٹھاہ سوی خوش گرھان
ہنز وسی وسی یتون ہوان یلہ پوش اسی پھل دوان
دُو یکہ وسنہ برونٹھ ہار دلہ لولہ سئی بخشاو یان

سازندرا - چندرا کیازہ چھو وُنہ تام حاضر؟

سازندر - زہ چھس نا خبر سوگو -

کوت ؟

سازندر - تمہ دوپ "نہ گرژھہ تہ سہ زبن" -

کس ؟

سازندر - سُہ یس سانی کھوژان چھہ - تمہ دوپ - "بہ کیازہ چھس نتہ جوان"

واہ - تہ گوجان - واولچھہ بنہ نہ رباعہ کامہ کین یوزناونہ گرژھان - تہ چندرا چھہ گومت - کانسہ چھمہ پتاہ کیازہ -

سازندر - تمہ دوپ " انسان چھہ ہمیشہ کنہ نتہ کنہ کاذہ خاطرہ لژان روزمت - یہ چھہ تمہ کوی صدمہ بس بہار کس خوش ہواوس پریشان کران چھہ -

صمد ؟

سانٛدر۔ اَوہ ہےٚ یِیچھ زہ انٛان سُند جنگ چھُنہ دِنہ ختم گوٚمُت

کیاہ ہی چھا بہاپچ ییچھ ؟

سانٛدر۔ اَوہ ییم سُرنہ ہینی امر سپیدی متی چھ۔ تمو چھ
بہارہ کیٛنہ تازہ بنہ وُتھرِن اتھہ یِیچھ سوٗزمژ۔ سو چھ ییٚہ اَسہ
گژھنہ زانٛہ ہےٚ سکھ زِہ وتھ کیا چھنہ ہےٚ۔ نہ کوٗز اَسہ خرچ چھک
زانٛہہ تہ پروای۔ نہ وُچھ او تہ نہ نیوُر۔ تہ اَسی دراے کدم تہ
لیج بھُلے۔ اگر اَسی بحث کرنہ ییہ میہ توٚ۔ تیلہ کتہ آسہ ہےٚ بہارہ ؟

چیف۔ اچھا اِمی کتھہ پاگل گوٚمُت ؟

سانٛدر۔ تِمو ووٚن۔

سانٛدرنٛ چھُ گیوان

ہیٚتھ بہارک گُل چھ آمت میانہ فیچہ پوشہ مال
نار خوٗلس منز برانی چھم جیوٗ تیچ واوہ مال
ماتمیچ آواز گرہ منزہ را وہ لوان بلبی فراج
برونٛٹھہ کُنہ چھم موت دوٗرِتھ دِنہ پیشکش تھاوان تاج
یا وُنک وِچہ دا ووایان سوزا سمانک بشان
ییون دِل اَکھ ساز و نِزس ہیتی بے پرواہ ترشان

چھُنہ تھاوان اورہ اتُھ انِس ونہ ہنرتہ ابار بو
باگراوان چھُس نہ خرچاوان ساری دبار بو
عقل تے راحت کران یاوُس سپد تہ الوداع

گگرِ سُند گوٗتُس ناگو ؟
سانندر ۔ تمہِ دوپن ۔ "یہ ہیکہ نہ وَنتھ بیٹھ چاودہ کالس پرایتھ ۔
میہ پنُن نشہ گرُھن نہ تس سمکھُن ۔ نہ لگہ نیٖہن"۔
گگرِ سُند کمہ وَنِہ گو ؟

سانندر ۔ سوچھُہ گوہ پھیہ ژامُت ۔
نہ کینتھہ کنی ؟ تتھہ گو پچھہ منز چھیہ ہیم ناک انہ گٹہ ۔ سوٗژاوہ تۄر
پرژھہ گاری کرنہ ور آیی ۔
سانندر ۔ اَوہ ۔ سوٗژاو گوپھ منز پانے پرژھہ گار کرنہ ۔
سو کریہ واپس ؟
مِہ چھُنہ یقین سو کیا ییہ ژاہنہ نہ واپس ۔
اگر چندرا اَسہ نزاوِہ ۔ تیلہ چھُنہ دوُنس کانہہ نِہ مرزہ ۔
اُسی کیا وَنو پنہ نِس لیڈرس ؟
لیڈر نہ نزاوِہ اَسہ ۔
تمہِ تھوٗو باگرھنہ برونٹھہ سانِہ خاطرہ کانہہ رشپھ ؟
سانندر ۔ تمہِ دوپن ۔ "مِہ پرآری زیوہ ۔ بہ یمہ واپس"۔

والیں؟ اَسہ کِتھہ کنیٚ زانوَنہٕ؟

سانتدر۔ تیٚ ووٚن "بہ لبہٕ فتح تہٕ ادہٕ یہ ییٚیہ والیں"۔

تیلہ پرانو یُس یمِس راتی راتش۔

مگر سانندرہ۔ اَسہ کتہٕ بس چھُ یمِس پرارُن؟

سانندر۔ تمہ گوچھہ برونٹھہ کنہٕ بہ منترہ آبہ کوہل ژھٹہ

ماران نیران چھہ۔

تُس واتنہٕ موکھہ کمہ وتہٕ گو سُہ؟

رِتنیح اِنہ گٹہ چھہ کرہانیٚ تلوارہ ہاتھش۔

سانندر۔ سُہ لوک روت جالوزہ ستئن یکھن ہرہ آوازہ پنہ پنہ

زِہ کبابہٕ گوکھہ نہ تس سنیٚ؟

سانندر۔ تیٚ تہٕ وونس بہ ہیتی۔ تیٚتھ تو بہ آش بوزہ۔

سُہ کر گو؟

سانندر۔ راژہ ہندہ گوڈ کِہ پہرہ۔ میانی کنیٚ گذیوونی

نرم پہرنہ ۔ ہوا چھہ بڈہ سرد۔

مہ وچھہ خواب نہ ترہٕ زمانہ مسں پریشان تراوِتھ۔

اَسہ بہ خوابٕ اندرِچہ زنانہ تھمک تراوِتھ۔ مہ چھہ چاینِن

وانہ ہنز پھیشان۔

پُرلوینہ برتھہ ہیتناک پاٹھی منحوس لبنہٕ وان۔ مبہ رودنہ اِتہ ٹلون

راتہ مغلہ سنز چکن منبد - مگر وئی -

دریاوکس اپاری مس ہٹس ہیٹھ چھکھا ژہ ہیوس ہمی ئسند ونگن بوزان؟

باسان چھ زنتہ کانہہ ڈاٹی اس گھرہ کھست چھانتہ والان چھیہ

اگر امی ننہ ہیو کمھنت آسہے - چندر آسہے ونیک تام اپس پھیرت -

کاش یہ رات گذرہ ہے کنہ پاٹھی!

ژہ چھکھا زنانہ کرتکیہ بوزان؟

بہ زنانہ - زنانہ - بہ چھس ہمیشہ کرتکیہ دوان آسان تہ

ودان آسان - مگر بمہ ہکین نہ من واپس پھرتھ ہین ضرور

بروونہ تکن چھ -

وئی چھ ینہ کنہہ تھو یہ دم کرتھ ہین ناقابل برداشت پیدان -

انسان چھ ہنہ بڈی چیز سوچان - یلہ بنیھ کنہہ تھو یہ کرتھ

یہان چھ - وولہ اسو نہ نیرو - ینھی اسی ونہ تکین ہمو خوف ژلہ -

مگر اسہ کس ہا وہ وتھ؟

اون ساندرا ے ہنی چھ -

ساندرا - کیا چھک ونان؟ ژہ ہنیکہ کھا اسہ وتھ ہاوتھ؟

ساندر - اوہ

مگر اسہ چھنہ یہان چون - تھو روی گیونہ، بیبی اون کنہہ کنہ

ہیکہ ژہ وتھ لبتھ -

ہرگاہ چندرا ییہ نہ ژانٛہہ تہ والیس ۔ ژہ پٔہی بن ۔
اَسہ ژون نہ ژانٛہہ ژہ اَسی چھ چندرس بوٗت سخت محبّت
کران ۔ یمن یینٛن دوہن کری اَسہ تس سینٛی مخوٗ لے اوت ۔
ییلہ اَسی گندکس خیالس چھ آسان ۔ اَسی چھ گندنس سینٛی
ییٛنی منٛز گرژھان ژہ اَسہ چھ گندان بوج مشتھہ گرژھان ۔
ہرگاہ سو دُنی اکہ لٹہ والیس ییہ ۔ اَسی مشراوون نہ ہرگز ۔
مہ چھ باسان ۔ اَسہ چھ منٛز واریاہ دوکھہ دیتٕ مُت ۔
مگر ہمٕتند محبت اوس ہمُو ساروی چیز ولِنتہ بالا تر ۔ ییلہ سُہ
اَسی دوہ ہوی وچھان آسِن اَسہ ژون نہ ژانٛہہ ژہ سُو گوتاہ
نُندہ بون اوس ۔

﴿ مٔ چھہ گیوان ﴾

اوس ییلہ ییرا گاش میانٕس دُنیاہس
رُودہم چشمو نیبر
ییلہ نہ وُنی اَسی گاش رُود
ژاکہ دِلس میانس اندر
آسہ ییلہ اچھہ دارہ میہ
گیوٚند منٛز ہمیہ
اوسہم دروانہ پیٹھہ اَسہ ناکران ۔ نظراہ دوان

میچہ یِلہ اچھہ دارِہ خاکس سیٖتؠ ووٚنۍ

پوٗرۍ پِتھ مۂ نکھہ بِہان -

گیوٚنہ باپتھ چھُم دِلیچ اوٚنُن بجا

بلہ تارسے گیہ مہ سِیتارس فنا

سُوسانِندچھُ ژھوٚ پہ دَم کرتھ بِہِتھ - مہ چھُنہ یہ پسند -

سُو چھُ ہردہ اوبرکی پاٹھی منحوس لبنہ یوان -

دۄہ لہ رخصت کروس -

نہ - نہ - اَسہ چھِ وآلیج کھسان - یلہِ سو ییتہِ لسن بِہان چھُ -

ژٕہ چکھنا وُچھان - اُمندِس نتھس بِلِتھ چھُنہ خوٚفک کانْہہ نشانہ نہ -

باسان چھُہ زنتہ اُمندِس ڈَکِس شیچھ یِوان چھہ - زنتہ اُمُند جسم

کانسہِ ہُند دوٗیہِ آسُن ژھٕ ژان چھُہ - زَنتہ اُمندِین اونگجہ

ٹینڈین اچھہ چھہ - اَمِس نظر ژھوٚنہ سیٖتؠ اوٚت چھِ اَسی ہیکان

وُچھِت یِہ زٕہ گُنتام چھُہ اِنہ گٹہ منز یوان -

وُچھ - سو چھُہ ژھوٚدۄہ نمان - سہ چھُ مشرفس کُن پھیران تہ

نمان - تو نہ چھُنہ کینہ بوزنہ یوان - گاشیچ اکھ لٔیہ نہ چھُنہ بوزنہ یوان -

یہ کوٗنہ پزِ ژھوٚ اَمِس زٕہ کیاہ چھک وُچھان ؟

نہ -- نہ - اَمِس مہ اَن سبتھ -

ژٕہ چھیہ خبر - مہ چھُہ باسان زہ صُبح چھُہ اَمِس منز پھوٗلُمُت -

زَنَہ گاشِچ ژھٹہ شکارِی اَمِہ سُندِس ڈیکس ہٹھس پیٹھ واژ مُترِچھہ۔
ژمبجکہ ہُکی پاٹھی چھہ اُسُند مَن تہٕ شکوس منز۔
جانورن مینِدہ گیوٚنگ طوفان مارِہ وثی ژھٹہ۔
اَمی ہیٚر ینٕثی واپن۔ اُسُندِ دِل چھہ گیوٚان۔
ژھوہ پہ۔ اَمی ہیوٚت گیوٚن۔

سانذرچھہ گیوٚان

اے بہوُدُر دل پِتہٕ ہروِنہٕ کامیاب آس کامران
کامیاؔبی زندگیہ۔ بولس سرورس آسِنَے
تا قیامت پوشِہ وِنہٕ ہی لوله نورُس آسِنَے
اے بہوُدُر دل یقین تھو
راتھ آخر موکلہ۔ اِنہٕ گژھہ گرشھ فنا
نامُرادی تراو وُتھ ووفی نیندرہ
گاش وُچھ نوہ صُبحکوی ووتھ گیت گیو

آہا۔ ہوٚ کیا چھہ چندرا۔ چندرا
ژھوہ پہ۔ شور مہ کرِو۔ مہ چھِنہٕ وارہ بوان بوزنہ۔
پہ چھُنہ چندرس ژوس کانہہ تہٕ۔
اوٚہ۔ پہ کاژاہ خوشی ہُنز گنتہ چھہ

چندرا۔ وولہ سأ۔

چندرا! ژٕہ کتھہ بأژھی ہیکھہٕ أسی ہیٚنیس کالس نرأوِتھ؟

ژٕہ ہیٚوکھ تھناسوٗ بڈٕہ موٗ ہیٚنوٗ رٹِتھ؟

چندرا۔ آہنٕس رٹوٗم۔

مگر أسی چھِنہ سہ وُچھان۔

چندرا۔ سُہ چھُہ یورٕ یکان۔

مگر ژٕہ وننہ اِسہ گوٗ پھہ منز کیا وچھِت ژٕہ؟

چندرا۔ نہ بہ ہیکہ نہ توٗ ہہ وٕنِتھ۔

کیازِ ژٕہ؟

چندرا۔ ہرگاہ میون مَن آواز آسِہ ہے۔ تیلہ ہیکہ ہو وہ نہ توٗہہ وٕنِتھ۔

مگر ژٕہ ہیوک تھناسوٗ وُچھِت۔ یُس ژٕہ رٹ تھن۔ کیا سُی اوسا دنیاہک بڈٕہ موٗ ہیٚنوٗ؟

سُوی بڈٕہ ہوٗ ہیٚنوٗ یُس جوانی مُنٛد سمندر سخت ژدسہ لدنٛدی بأژھی چیٚتھ اوس ژھنٛٛن یژھان۔

کیا بہ اوسا سُوی اکھ یُس سیاہ راژٕ ہیوچھہ۔ یمس أچھہ چھہ یٚیس پیٚیٚہٕ یمس کٔھوٗر تیچھ کُن پھرِتھ چھہ۔ یُس یٚنی یٚنی پکان چھُہ؟

بہ اوسا سوی اکھ یُس کلہ کھا پٕرُن منزٕ مالہ لاگان چھُہ۔ نہ یُس

شمسا لسن منز روزان چھ؟

چندرا۔ مہ چھو نہ پتہ۔ نہ ہکہ یہ ؤنتھ۔ مگر بوزی چھ پکان تہ نہ وچھیون پانے۔

سازندر۔ اوہ بے چھس سہ وچھان۔

{ روشنی چھہ تیزان۔ تہ وارہ وارہ چھہ نانگ سپدان آخرس پیٹھ ستھاہ شولان]

کتہ؟

سازندر۔ یہ کیا۔

سہ چھو گو چھہ منزہ نیبر نیران۔ کنتام چھہ گو چھہ منزہ نیبر نیران۔

کوتاہ عجب چھہ!

چندرا۔ ہاں! یہ چھکہ تہ ژی؟

سون لیڈر!

سون لیڈر!

سون لیڈر!

بڈہ مو ہیو کنہ چھہ؟

لیڈر۔ سہ چھنہ کنی۔

کنہی نا؟

لیڈر۔ اوہ کنی نہ؟

نیلہ کیا چُھہ سُہ ؟
لیڈر ۔ سُو چُھہ خواباہ ۔
نیلہِ چھکھہ ژٕہ پُوز ؟
لیڈر ۔ اوہ ۔ ژٕہ أسی چھہ پُزی ۔
یِمو ژٕہ نھرکھٕنۍ وچھک تِمن باسیوکھ ژٕہ واریاہن شکلن منز ۔
گرتھ منزی پزہ یوزوکھ نہ ژٕہ ارسہ ۔
ژٕہ آکھ بُڈہ بوزنہ ۔
تہ یتھ دراکھ ژٕہ گوبھہ منزہ ۔ تہ وُنی چھک ژٕہ اکھ شُرہ بُو باسان ۔
باسان چُھہ ژنتہ ژٕہ وُچھک اسہ گوڈ چھ لیڑ ۔
چندرا ۔ ہنۍ چھوہ پرتھ ونہ گوڈنگی ۔ ہنۍ چھوہ پھیری پھیری گوہ ڈنگی ۔
لیڈر ۔ چندرا ۔ ژٕہ پیٔی ہاز مارنی ۔ ژٕہ ہیوک تھن نہ بڈہ موسینو رٹھتھ ۔
چندرا ۔ سون جشن گرتھ وُنی شروع یُدن ۔ آفتاب چُھہ کھوت مُرت ۔
سازندرا ۔ اگر ژٕہ ییتھ پاٹھ ژھوپہ کرتھ ہیکھ ۔ ژٕہ
گژھی غش ۔ کینژھا گیو ۔

(سازندر چھہ گیوان)

بارہ چُھست راوہ ران ۔ یُنھہ لبتھ ییہ باربار
ژٕہ چھم نزاوان اوے ۔ بلہ یکھ کرہ سرنثار
رُمہ کھنجہ چُھک دورژی امہ نسہ گرشان

پُھک تہٕ میو نوی تا ابد
لبنہٕ بلہٕ نیران چھُستہٕ دِل کران دُبرائے چھُم
لولہٕ دریاوس اندر یآدہٕ کران گرائے چھُم
یوٗن میٚنہٕ لنٛشہٕ دوررٕ وزن
ودنہٕ میانٛے یِستی میٹھان نبادہ زیادہ اسُن چھُن
تہٕ چھکھا سعٔ یہٕ باں بآں بوزان
اہنٛا سعٔ ۔
یمہٕ نفسہٕ چھپنہٕ تلِرہ ۔ یم چھہٕ تیکِ کٔھ ۔
نبلِہٕ گرٔھہٕ داداپنہٕ نہٕ رُباعہ ہنٛنہٕ ہِنتی تر دیکھی آسُن
دادا ۔ یہوے چھالبڈرٕ ؟
اہنٛا سعٔ دادا ۔
دادا ۔ بہٕ گوس سیٹھاہ خوش زٕہ آکھ ۔ مہٕ پرٕہ پنہٕ نبٔن رباعین ہند
مجموعہ پرُن ۔
نہٕ ۔ نہٕ ۔ ساری کتاب نہٕ ۔ صرف اکے رباعی ۔
دادا ۔ ادہٕ کیا ۔ اکے چھہٕ سیٹھا ۔
مشرقہٕ پٔے دیٚپہٕ پیٹھہٕ اکتنا یہٕ چھُی
فتح نیٚ لبی آسمانس شور سُی
راتہٕ ہند گفتار می بوشا دھپس

چھوی اجل میا تہٕ بڈ بڈ رحمت میہ کرٕ

سۆ رٹان خیرات سوٗنہ کی جھوٗلہِ نمہ سیتی بھران

رخصت ہیوان

وننکُ مطلب چھُہ

نہ۔ اسہِ چھُنہ ضرورت چانہ "وننکہ مطلب چھُہ" وننکُ

دادا۔ امیُک مطلب چھہ۔

یہ کینژھا امیُک مطلب چھُہ نہ چھُہ مگر اسی بوزٕونہ۔

دادا۔ تۄہہِ کس چیز چھُہ یوٗت تنگ کران؟

بہٕ چھُس چانہِ جشنُک دوٗہ۔

دادا۔ ہن۔ ہزی آ؟ تیلہ گرژھہ بہٕ سانی ہمساین۔

نہ۔ تہٕ گژھہ نہٕ نہ نیور۔

دادا۔ مگر میانی چھا یتہ کینہہ ضرورت؟

آوَہ۔

اچھا۔ میانہ رباعہ۔

چانین رباعین دِمَو اسی برشہ سیتی تتھہ موٗٹ رنگہ ہیش۔

یُتھنہ کانہہ ہیکہِ وُنِتھ تہِ یہِ ین کیا چھہ کینہہ مطلب۔

نبلہِ رۆزی نہ ژہ آمدنی ہُند کانہہ ذریعہ۔

ہمسایہ ژلن ژہ ترٛاوِتھ۔

چھکھ دِلدٲری ژہ بے وقوف۔

تہٕ پنڈت ٲنی ژہٕ احمق۔

نہ پتہ یِنہٕ لٔشہ نہ گوکھ نہ کینہہ۔

نہ ووہ پہ دِیِن پہ کیتھ چھُہ۔

چندرا۔ گرٕڈوا ٲسی لاگوسے ژہ ؤین پنہٕ وتنٕ ہُند تاج کلس

ٲسی تراووسے ژہ ہیہ مالہ نالی۔

تہٕ آسہ لۆتس نہ زانہِ نہ کانہہ بابہٕ ژہ کیاہ گوکھ۔

جشنِ بہارُک گیت

[اتھ منزٕ چھِ ناٹکٕچ سٲری کِردار سرفتی بھوشن سان ہاوس سٹیجس پٹھ بہارُک رقص منزٕ دان]

سوٗنتہ گوٚو ہوشیار وۄلو

کرِ عیشن گژھ تیار وۄلو

نغماہ لاے ہستی سیلابن

پھٹڑاوُن رنجیر پُتم
اپڑیل گوہشیار ووڑلو
ہستی ہند بے انتہ سوُدُر
تاپیں منزبڈہ لکھ ٹاُن
موُرُمی راوُن ۔ راوان وُچھ
پھوُٹ اجلئی اِمہ کین لمہ کن منز
بے خوف سَپدُ ڈُگہ سِرِس وِسَ
سوُنتیجہ سَادہ مَن خوش تہ آونہ

— انتہ —